

Na osnovu člana 82 tačka 3 Ustava Crne Gore i člana 19 stav 1 Zakona o državnim nagradama ("Službeni list Crne Gore", broj 17/19), Skupština Crne Gore 26. saziva, na Šestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasjedanja u 2019. godini, dana 10. juna 2019. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**O IMENOVANJU JEDNE ČLANICE ŽIRIJA ZA DODJELU**  
**TRINAESTOJULSKE NAGRADE**

Za članicu Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade imenuje se Jadranka Selhanović.

Broj 00-74/19-6/1  
EPA 707 XXVI  
Podgorica, 10. jun 2019. godine

**Skupština Crne Gore 26. saziva**  
Predsjednik,  
**Ivan Brajović, s.r.**

Na osnovu člana 95 tačka 6 Ustava Crne Gore, Predsjednik Crne Gore donosi

**UKAZ**  
**O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG  
AMBASADORA CRNE GORE U REPUBLICI LETONIJI**

I

Postavlja se Budimir Šegrt na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Letoniji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem Ambasade u Varšavi.

II

Ministar vanjskih poslova izvršiće ovaj ukaz.

III

Ovaj ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-935/3

Podgorica, 11. jun 2019. godine

Predsjednik Crne Gore,  
**Milo Đukanović, s.r.**

Na osnovu člana 14 stav 2 Zakona o strancima ("Službeni list CG", br. 12/18 i 3/19), Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. maja 2019. godine, donijela je

## **UREDBU O VIZNOM REŽIMU**

### Član 1

Državlјani Republike Albanije, Kneževine Andore, Antigve i Barbuda, Argentinske Republike, Arube, Azerbejdžana, Državne zajednice Australije, Republike Austrije, Bahama, Barbadosa, Kraljevine Belgije, Bermuda, Bosne i Hercegovine, Savezne Republike Brazila, Brunej Darusalamu, Republike Bugarske, Češke Republike, Republike Čilea, Kraljevine Danske, Domenike, Republike Estonije, Republike Finske, Francuske Republike, Grenade, Gruzije, Republike Gvatemala, Grčke Republike, Kraljevine Holandije, Holandskih Antila, Republike Hondurasa, Republike Hrvatske, Republike Irske, Republike Islanda, Republike Italije, Države Izraela, Japana, Kanade, Katara, Republike Kipra, Kiribatija, Kolumbije, Republike Koreje, Republike Kosova, Republike Kostarike, Kuvajta, Republike Letonije, Kneževine Lihtenštajna, Republike Litvanije, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Mađarske, Republike Sjeverne Makedonije, Malezije, Republike Malte, Mauricijusa, Republike Maršalskih Ostrva, Mikronezije, Sjedinjenih Meksickih Država, Republike Moldavije, Kneževine Monaka, Republike Nikaragve, Kraljevine Norveške, Novog Zelanda, Savezne Republike Njemačke, Republike Palau, Republike Paname, Republike Paragvaja, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunije, Republike El Salvador, Samoe, Republike San Marina, Sejšelskih ostrva, Republike Singapura, Sjedinjenih Američkih Država, Slovačke Republike, Republike Slovenije, Solomonskih Ostrva, Republike Srbije, Svetе Lucije, Svetog Kristofera i Nevisa, Svetog Vincenta i Grenadina, Svetе Stolice, Kraljevine Španije, Kraljevine Švedske, Švajcarske Konfederacije, Tajvana, Timor-Lestea, Kraljevine Tonga, Trinidada i Tobaga, Republike Turske, Tuvalu, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Vanuatu, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Ukrajine, Istočne Republike Urugvaj i Bolivarske Republike Venecuele, kao i imaoći važećih putnih isprava izdatih u posebnom upravnom području Hong Kong Narodne Republike Kine i Makao Narodne Republike Kine mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana, sa važećom putnom ispravom izdatom od tih država, bez vize.

### Član 2

Državlјani država članica Evropske unije, Republike Albanije, Kneževine Andore, Bosne i Hercegovine, Republike Islanda, Republike Kosova, Kraljevine Lihtenštajna, Republike Sjeverne Makedonije, Kneževine Monaka, Kraljevine Norveške, Republike San Marina, Republike Srbije, Svetе Stolice i Švajcarske Konfederacije mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, bez vize, sa važećom ličnom kartom koju je izdao nadležni organ tih država, odnosno drugom ispravom na osnovu koje se može utvrditi njihov identitet i državljanstvo.

### Član 3

Državlјani Republike Ekvadora, Republike Kube, Republike Perua i Ruske Federacije mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, sa važećom putnom ispravom izdatom od tih država.

### Član 4

Državlјani država koje nijesu navedene u čl. 1, 2 i 3 ove uredbe ili sa kojima nije zaključen međunarodni ugovor o ulasku, prelasku preko teritorije ili boravku na teritoriji Crne

Gore mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori na osnovu važeće strane putne isprave u koju je unesena viza.

### Član 5

Državljeni Bjelorusije mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, sa važećom putnom ispravom, bez vize, ako posjeduju potvrdu o turističkom aranžmanu ili pozivno pismo u smislu propisa kojima se uređuju bliži uslovi za izdavanje vize za kratki boravak (viza C).

### Član 6

Državljeni Narodne Republike Kine koji posjeduju važeću putnu ispravu, izdatu u skladu sa propisima te države, mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, kao organizovana turistička grupa koja zajedno ulazi, boravi i napušta Crnu Goru, ako posjeduju potvrdu o uplaćenom turističkom aranžmanu i dokaz o obezbijedenom povratku u državu porijekla ili tranzita.

Državljeni Narodne Republike Kine koji posjeduju važeći poslovni pasoš, izdat u skladu sa propisima te države, mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, ako posjeduju pozivno pismo u smislu propisa kojima se uređuju bliži uslovi za izdavanje vize za kratki boravak (viza C).

### Član 7

Imaoci važećih stranih putnih isprava sa važećom Šengen vizom, važećom vizom Državne zajednice Australije, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Japana, Kanade, Novog Zelanda, Republike Irske, Rumunije, Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, a najduže do isteka vize, ako je vrijeme važenja te vize kraće od 30 dana.

Imaoci važećih stranih putnih isprava koji posjeduju dozvolu boravka u državama Šengen zone, Državnoj zajednici Australiji, Republici Bugarskoj, Republici Hrvatskoj, Japanu, Kanadi, Novom Zelandu, Republici Irskoj, Rumuniji, Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske ili su imaoci poslovnih putnih kartica koje izdaju države članice Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, a najduže do isteka važenja dozvole boravka ili te poslovne putne kartice, ako je vrijeme njihovog važenja kraće od 30 dana.

### Član 8

Imaoci važećih stranih putnih isprava sa dozvolom boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 10 dana, bez vize, ako posjeduju potvrdu o turističkom aranžmanu.

### Član 9

Imaoci važećih putnih isprava izdatih od Organizacije Ujedinjenih Nacija ili njenih specijalizovanih agencija (Laissez-Passer) mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana, bez vize.

### Član 10

Imaoci važećih putnih isprava izdatih od država članica Evropske unije, Državne zajednice Australije, Republike Islanda, Japana, Kanade, Novog Zelanda, Kraljevine Norveške, Sjedinjenih Američkih Država i Švajcarske Konfederacije, na osnovu Konvencije o pravnom položaju izbjeglica iz 1951. godine ili Konvencije o pravnom položaju lica bez državljanstva iz 1954. godine, kao i posebnih putnih isprava za strance mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, bez vize.

### Član 11

Državljeni država sa kojima su zaključeni bilateralni ugovori o ukidanju viza za imaoce diplomatskih i službenih pasoša, odnosno o uslovima putovanja, mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori u skladu sa tim ugovorima.

### Član 12

Imaoci važećeg pasoša, diplomatskog ili službenog pasoša, akreditovani pri diplomatskom protokolu organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove ili lica kojima je, u skladu sa zakonom kojim se uređuju vanjski poslovi, izdata posebna lična karta mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori bez vize.

### Član 13

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o viznom režimu ("Službeni list CG", br. 35/16, 23/17 i 37/18).

### Član 14

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-1957

Podgorica, 23. maja 2019. godine

**Vlada Crne Gore**

Predsjednik,

**Duško Marković**, s.r.

Na osnovu čl. 3, 4, 5, 6, 11 i 15 Uredbe o organizaciji decentralizovanog upravljanja Instrumentom prepristupne pomoći Evropske unije („Službeni list CG“, br. 5/14 i 33/18) i člana 27 Uredbe o organizaciji indirektnog upravljanja sprovođenja finansijske pomoći u okviru instrumenta prepristupne podrške Evropske unije (IPA II) („Službeni list CG“, br. 50/15, 39/16 i 33/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 16. maja 2019 godine, donijela je

## **ODLUKU**

### **O IMENOVANJU LICA ODGOVORNIH ZA VRŠENJE DECENTRALIZOVANOG I/ILI INDIREKTNOG UPRAVLJANJA PREPRISTUPnim FONDOVIMA EVROPSKE UNIJE**

#### Član 1

Ovom odlukom imenuju se lica odgovorna za upravljanje prepristupnim fondovima Evropske unije i to:

- 1) Darko Radunović, ministar finansija, za Službenika nadležnog za akreditaciju, za decentralizovano upravljanje;
- 2) Nemanja Katnić, državni sekretar u Ministarstvu finansija, za Nacionalnog službenika za ovjeravanje, za decentralizovano i indirektno upravljanje;
- 3) Ivana Glišević-Đurović, zamjenica glavnog pregovarača u Kancelariji za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore, za Nacionalnog IPA koordinatora, za decentralizovano i indirektno upravljanje;
- 4) Ivana Maksimović, generalna direktorica Direktorata za upravljačku strukturu u Ministarstvu finansija, za zamjenika Nacionalnog službenika za ovjeravanje, za decentralizovano i indirektno upravljanje;
- 5) Ivana Vujošević, savjetnica glavnog pregovarača za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji u Kancelariji za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore, za zamjenika Nacionalnog IPA koordinatora, za decentralizovano i indirektno upravljanje i za strateškog koordinatora za IPA komponente III (regionalni razvoj) i IV (razvoj ljudskih resursa), za decentralizovano upravljanje;
- 6) Vučić Ćetković, savjetnik zamjenika glavnog pregovarača u Kancelariji za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore, za Rukovodioca operativne strukture za bilateralne programe prekogranične saradnje za indirektno upravljanje;
- 7) Saša Radulović, državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, za Rukovodioca operativne strukture za IPA komponentu III (regionalni razvoj), Rukovodioca tijela odgovornog za prioritet/mjeru za decentralizovano upravljanje i Visokog programskog službenika za indirektno upravljanje;
- 8) Ljiljana Simović, generalna direktorica Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, za Rukovodioca operativne strukture za IPA komponentu IV (razvoj ljudskih resursa) za decentralizovano upravljanje i Visokog programskog službenika za indirektno upravljanje;
- 9) Rešad Nuhodžić, v.d. direktora Uprave javnih radova, za Rukovodioca tijela odgovornog za implementaciju programa za decentralizovano i indirektno upravljanje;
- 10) Marija Vukčević, v.d. generalne direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija, za Rukovodioca tijela odgovornog za implementaciju programa, za decentralizovano i indirektno upravljanje;
- 11) Blagota Radulović, generalni direktor Direktorata za IPARD plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, za Rukovodioca tijela odgovornog za implementaciju programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore (IPARD II), za indirektno upravljanje;

12) Emina Mujević Kara, generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i EU fondove u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, za Rukovodioca tijela odgovornog za prioritet/mjeru za decentralizovano upravljanje i Visokog programskog službenika, za indirektno upravljanje;

13) Mubera Kurpejović, generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, za Rukovodioca tijela odgovornog za prioritet/mjeru, za decentralizovano upravljanje i Visokog programskog službenika, za indirektno upravljanje;

14) Goran Kuševija, generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i djeciju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, za Rukovodioca tijela odgovornog za prioritet/mjeru, za decentralizovano upravljanje;

15) Darko Konjević, generalni direktor Direktorata za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, za Rukovodioca upravljačkog tijela za programe razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore (IPARD), za indirektno upravljanje;

16) Radosav Babić, generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima u Ministarstvu ekonomije, za Visokog programskog službenika za indirektno upravljanje;

17) Milica Škiljević, generalna direktorica Direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja, za Visokog programskog službenika, za indirektno upravljanje;

18) Smilja Kažić Vujačić, načelnica direkcije za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu nauke, za Rukovodioca tijela odgovornog za prioritet/mjeru, za decentralizovano upravljanje i Visokog programskog službenika, za indirektno upravljanje;

19) Biljana Krstajić, načelnica direkcije za programiranje i implementaciju EU fondova u Direktoratu za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, za Rukovodioca tijela odgovornog za operativni program i Rukovodioca tijela odgovornog za prioritet ili mjeru, za decentralizovano upravljanje;

20) Ana Banović, načelnica Odjeljenja za evropske integracije u Ministarstvu finansija, za Visokog programskog službenika, za indirektno upravljanje;

21) Tatjana Andelić, načelnica Odjeljenja za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, za Visokog programskog službenika, za indirektno upravljanje;

22) Zenajda Deloik, načelnica direkcije za evropske integracije i koordinaciju pretpriistupne podrške EU u Direktoratu za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, za Visokog programskog službenika, za indirektno upravljanje;

23) Lidija Mašanović, načelnica direkcije za IPA i druge međunarodne projekte u Direktoratu za međunarodnu pravosudnu saradnju i projekte u Ministarstvu pravde, za Visokog programskog službenika, za indirektno upravljanje;

24) Marko Lubarda, samostalni savjetnik u Odjeljenju za razvoj, međunarodnu saradnju i projekte finansirane iz međunarodnih i IPA fondova u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, za Visokog programskog službenika, za indirektno upravljanje;

25) Žana Jovanović, načelnica direkcije za nacionalni fond u Direktoratu za upravljačku strukturu u Ministarstvu finansija, za rukovodioca Nacionalnog fonda, za decentralizovano i indirektno upravljanje;

26) Velibor Damjanović, načelnik direkcije za nadgledanje sistema u Direktoratu za upravljačku strukturu u Ministarstvu finansija, za rukovodioca Kancelarije za podršku Nacionalnom službeniku za ovjeravanje, za decentralizovano i indirektno upravljanje.

27) Bojan Vujović, načelnik Odsjeka za koordinaciju podrške EU u Kancelariji za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore, za rukovodioca NIPAK kancelarije, za indirektno upravljanje;

28) Tatjana Bošković, načelnica Odsjeka za horizontalna i strategijska pitanja u Kancelariji za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore, za rukovodioca Kancelarije rukovodioca Operativne strukture za programe prekogranične saradnje, za indirektno upravljanje;

29) Miodrag Račeta, načelnik Odsjeka za evropsku teritorijalnu saradnju u Kancelariji za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore, za rukovodioca Tijela za prekograničnu saradnju, za indirektno upravljanje.

### Član 2

Lica imenovana ovom odlukom sastaju se najmanje jednom u tri mjeseca, a po potrebi i češće, na zahtjev jednog od imenovanih lica.

### Član 3

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o imenovanju lica odgovornih za vršenje decentralizovanog i/ili indirektnog upravljanja prepristupnim fondovima Evropske unije („Službeni list CG“, broj 4/18).

### Član 4

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-1753

Podgorica, 16. maja 2019. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković**, s.r.

Na osnovu člana 30 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18 i 63/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 23.maja 2019. godine, donijela je

**ODLUKU  
O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU SAVJETA ZA REVIZIJU PLANSKIH  
DOKUMENATA**

1. U Odluci o imenovanju Savjeta za reviziju planskih dokumenata (“Službeni list CG“, br. 83/17, 11/18 i 24/18) u tački 1 podtačka 20 mijenja se i glasi:  
„20) Ana Samardžić, dipl.ing.arh., predstavnica opštine Budva;“.
2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07- 2036  
Podgorica, 23. maja 2019. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković**, s.r.

Na osnovu člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. maja 2019. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**O IZRADI LOKALNE STUDIJE LOKACIJE „ŠTITARIČKA RIJEKA“, OPŠTINA**  
**MOJKOVAC**

Član 1

Pristupa se izradi Lokalne studije lokacije „Štitarička rijeka“, opština Mojkovac (u daljem tekstu: LSL).

LSL predstavlja planski osnov za korišćenje potencijala, održivi razvoj, očuvanje, zaštitu i unaprijeđivanje područja iz stava 1 ovog člana.

Član 2

LSL se radi za prostor koji se nalazi u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Mojkovac ("Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 19/11 i 9/14), u okviru KO Štitarica i obuhvata vodotok Štitaričke rijeke, postojeće lokalne puteve uz vodotok i uski pojas vodnog i putnog zemljišta uz iste, od mosta na kojem se ukrštaju lokalni put Mojkovac – Kolašin i Štitarička rijeka, ne obuhvatajući regionalni put na potesu Kurljaj, na istočnoj strani.

Orjentacioni obuhvat LSL iznosi 42 ha.

Član 3

Za LSL radiće se Strateška procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05 i "Službeni list CG", br. 59/11 i 52/16).

Član 4

Finansijska sredstva potrebna za izradu LSL, obezbijediće se iz Budžeta Crne Gore, sa pozicije organa državne uprave nadležnog za održivi razvoj i turizam u iznosu od 8.000 eura.

Član 5

Rok za izradu LSL je šest mjeseci od dana zaključivanja ugovora sa rukovodiocem izrade.

Član 6

LSL se izrađuje na osnovu Programskog zadatka, koji je sastavni dio ove odluke. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-2038

Podgorica, 23. maja 2019. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković**, s.r.

## **PROGRAMSKI ZADATAK**

### **ZA IZRADU LOKALNE STUDIJE LOKACIJE "ŠTITARIČKA RIJEKA", OPŠTINA MOJKOVAC**

#### **I. UVODNE NAPOMENE**

Cilj izrade Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka", opština Mojkovac (u daljem tekstu: LSL) je stvaranje planskih preduslova za optimalno korišćenje obnovljivih izvora energije i izgradnju elektroenergetskih objekata koji će biti pokretači privrednog razvoja opštine Mojkovac.


Pravni osnov za izradu i donošenje LSL koja se nalazi u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Mojkovac (u daljem tekstu: PUP) sadržan je u članu 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18) kojim je propisano da se državni i lokalni planski dokumenti predviđeni Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14) mogu, do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, izrađivati odnosno mijenjati po postupku propisanom ovim zakonom.

Programski zadatak za izradu LSL izrađuje se u skladu sa članom 25 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, budući da je isti sastavni dio Odluke o izradi planskog dokumenta.

#### **II. OBUHVAT I GRANICE PLANA**

Orientacioni obuhvat LSL iznosi 42ha. Obuhvat planskog dokumenta može se korigovati nakon detaljne analize prostora i sagledavanja polaznih opredjeljenja, kako bi se obezbjedio integralni pristup u procesu planiranja.

*Slika br.: Orjentacioni obuhvat LSL*



### **III. USLOVI I SMJERNICE PLANSKOG DOKUMENTA VIŠEG REDA I RAZVOJNIH STRATEGIJA**

U postupku izrade LSL treba obezbijediti sljedeći planerski pristup:

- sagledavanje ulaznih podataka iz PUP-a Opštine Mojkovac i druge dokumentacije sa državnog i lokalnog nivoa (razvojna dokumentacija, master planovi, studije);
- analizu i ocjenu postojeće planske i studijske dokumentacije;
- analizu uticaja kontaktnih zona na ovaj prostor i obrnuto;
- analizu i ocjenu postojećeg stanja (prirodni, stvoreni i planski uslovi);
- sagledavanje mogućnosti realizacije investicionih ideja vlasnika i korisnika prostora u odnosu na opredjeljenja planova višeg reda i potencijale i ograničenja konkretnе lokacije.

### **IV. PRINCIPI, VIZIJA I CILJEVI PLANIRANJA, KORIŠĆENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA**

Vizija razvoja prostora u obuhvatu LSL treba da prati viziju razvoja sjevernog regiona, koji, kao važan prostorni, ekonomski i društveni resurs Crne Gore, treba da se usmjereno i kontrolisano razvija, koristeći na održiv način svoje prirodne i stvorene potencijale.

U daljem razvoju moraju se poštovati evropski standardi i vrijednosti i uspostaviti pravila za kvalitetnu regulaciju i upravljanje prostorom.

Osnovni cilj koji treba da se postigne je obezbjeđivanje planskih preduslova za valorizaciju prostora u cilju optimalnog korišćenja obnovljivih izvora energije.

### **V. KONCEPTUALNI OKVIR PLANIRANJA, KORIŠĆENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PLANSKOG PODRUČJA SA STRUKTUROM OSNOVNIH NAMJENA POVRŠINA I KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA**

Konceptualnim okvirom uređenja prostora potrebno je obuhvatiti i razraditi sljedeće:

## Sadržaji u prostoru i mjere zaštite

Kroz izradu LSL potrebno je planirati elektroenergetske objekte (MHE) sa potrebnim pratećim sadržajima, za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Planirane namjene i sadržaje definisati na bazi ocjene postojećeg stanja, smjernica iz planova višeg reda, posebno **Smjernica i preporuke za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana** (PUP opštine Mojkovac), kao i na bazi poštovanja principa održivosti i zahtjeva za očuvanje i unapređenje životne sredine.

U planiranju sadržaja neophodno je poštovati smjernice date Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Službeni list CG", br. 24/10 i 33/14).

## Saobraćajna i tehnička infrastruktura

Planiranje potrebne tehničke infrastrukture treba bazirati na prethodno provjerenim mogućnostima postojećih mreža i njihovog korišćenja za sadržaje planirane ovom LSL, vodeći računa o uslovima zaštite životne sredine.

Planirati propisno dimenzionisane elektro, hidrotehničke i telekomunikacione instalacije, te savremenu funkcionalnu mrežu u objektima i za potrebe ukupnog zahvata, u skladu sa propisima.

Planirati funkcionalnu hidrantsku mrežu i protivpožarni sistem, te javnu rasvjetu.

Svu infrastrukturu rješavati u svemu poštujući rješenja iz planova višeg reda i uz usaglašavanje sa uslovima koje propisuju nadležni organi, institucije i preduzeća. Potrebno je da infrastruktura zadovolji posebne standarde i ponudi savremena tehnološka rješenja.

Potrebno je uraditi procjenu potrebnih ulaganja na opremanju građevinskog zemljišta ponaosob za svaku vrstu tehničke infrastrukture.

## Pejzažna arhitektura

Prilikom planiranja zelenih površina izvršiti podjelu po kategorijama zelenila. Slobodne, zelene površine obogatiti biljnim vrstama karakterističnim za predmetno područje i lokalne klimatske uslove.

LSL-om treba predvidjeti:

- maksimalno očuvanje i uklapanje postojećeg vitalnog i funkcionalnog zelenila u nova urbanistička rješenja;
- uspostavljanje optimalnog odnosa između izgrađenih i slobodnih zelenih površina;
- funkcionalno zoniranje slobodnih površina;
- povezivanje planiranih zelenih površina u jedinstven sistem sa posebnim odnosom prema neposrednom okruženju;
- linijsko zelenilo duž svih javnih komunikacija;
- usklađivanje kompozicionog rješenja sa namjenom (kategorijom) zelenih površina;
- potrebno je koristiti vrste otporne na ekološke uslove sredine i usklađene sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima.

Smjernice i uslove u vezi navedenog neophodno je pribaviti od institucija nadležnih za poslove zaštite prirode i životne sredine.

## **Nivelacija, regulacija i parcelacija**

Za početak izrade LSL neophodno je obezbjeđivanje kvalitetnih geodetskih i katastarskih podloga. Plan raditi u digitalnom obliku.

Kod rješavanja nivelacije i regulacije obezbijediti potrebne elemente koji garantuju najpovoljnije funkcionisanje unutar prostora. Koristiti povoljnosti koje u ovom smislu pruža konfiguracija terena.

Grafički prilog sa parcelacijom uraditi na ažurnoj geodetskoj podlozi. Isti mora sadržati tjemena planiranih saobraćajnica, kao i sve druge analitičke podatke neophodne za prenošenje plana na teren.

Grafički prikaz urbanističkih parcela mora biti dat na svim grafičkim prilozima plana sa jasno definisanim granicama urbanističke parcele.

## **Uslovi za izgradnju objekata i uređenje prostora**

LSL, shodno zakonskim odredbama, mora da sadrži:

- urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekata i uređenje prostora (vrsta objekta, visina objekta, najveći broj spratova, veličina urbanističke parcele...);
- indeks izgrađenosti i zauzetosti;
- nivaciona i regulaciona rješenja;
- građevinske i regulacione linije;
- trase infrastrukturnih mreža i saobraćajnica i smjernice za izgradnju infrastrukturnih i komunalnih objekata;
- tačke priključivanja na saobraćajnice, infrastrukturne mreže i komunalne objekte;
- smjernice urbanističkog, arhitektonskog i pejzažnog oblikovanja prostora i sl.

Posebnu pažnju posvetiti održivom urbanistickom oblikovanju prostora i unaprjeđenju identiteta prostora u cjelini, klimatskim promjenama, zelenoj gradnji, kao i adaptivnim, fleksibilnim i integralnim instrumentima za arhitektonsko oblikovanje planiranih sadržaja.

## **VI. METODOLOGIJA**

Prilikom izrade LSL pridržavati se metodologije definisane Pravilnikom o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti ("Sl. list CG", broj 88/17).

## **VII. SADRŽAJ PLANSKOG DOKUMENTA**

Obim i nivo obrade LSL treba dati tako da se u potpunosti primjene odredbe Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Paralelno sa izradom LSL predviđena je i izrada strateške procjene uticaja plana na životnu sredinu (u daljem tekstu: SPU) u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05 i "Službeni list CG", br. 59/11 i 52/16), čije elemente treba ugraditi u planski dokument.

LSL se izrađuje se na kartama razmjere 1:10.000; 1:5.000 i topografsko - katastarskim planovima razmjere 1:2.500 i 1:1.000.

LSL, po utvrđenim fazama i za definisane segmente, treba da bude urađen i prezentovan u analognom i digitalnom formatu. Digitalni oblik – za tekstualni dio u standardu Microsoft Word i PDF formatu, a grafički u standardu Auto Cad i GIS fromatu.

LSL se izrađuje na kartama, topografsko-katastarskim planovima i katastrima vodova u digitalnoj formi i georeferenciranim ortofoto podlogama, a prezentira na kartama i topografsko-katastarskim planovima u analognoj formi izrađenim na papirnoj podlozi i isti moraju biti identični po sadržaju.

Analogne i digitalne forme geodetsko-katastarskih planova moraju biti ovjerene od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra.

## **VIII. OBAVEZE RUKOVODIOCA I STRUČNOG TIMA ZA IZRADU PLANA**

Rukovodilac izrade LSL će nadležnom Ministarstvu, dostaviti na uvid, odnosno stručnu ocjenu u skladu sa Zakonom, faze: Koncept plana, Nacrt plana i Predlog plana, u skladu sa Pravilnikom o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti ("Službeni list Crne Gore", broj 88/17).

Rukovodilac izrade će, saglasno Zakonu, dostaviti Nacrt LSL Ministarstvu kako bi se u zakonskom postupku sprovela procedura njegovog utvrđivanja.

Rukovodilac izrade je dužan da u Predlog LSL, a nakon sprovedenog postupka javne rasprave i stručne ocjene, ugradi sve prijedloge i mišljenja nadležnih organa.

Predlog LSL će rukovodilac izrade dostaviti Ministarstvu, kako bi se u zakonskom postupku sprovela procedura donošenja ovog planskog dokumenta.

Po usvajanju planskog dokumenta, rukovodilac izrade će Ministarstvu predati konačnu verziju LSL u adekvatnoj formi koja je definisana Pravilnikom o načinu potpisivanja, ovjeravanja, dostavljanja, arhiviranja i čuvanja planskog dokumenta ("Službeni list Crne Gore", br. 76/17 i 73/18).

Na osnovu člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. maja 2019. godine, donijela je

## O D L U K U O IZRADI PROSTORNO - URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE PLAV

### Član 1

Pristupa se izradi Prostorno - urbanističkog plana opštine Plav (u daljem tekstu: PUP Plav).

### Član 2

PUP Plav se radi se za cjelokupnu teritoriju lokalne samouprave u površini od cca 329 km<sup>2</sup>.

### Član 3

Za PUP Plav radiće se Strateška procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05 i "Službeni list CG", br. 59/11 i 52/16).

### Član 4

Finansijska sredstva potrebna za izradu PUP-a Plav, obezbijediće se iz Budžeta Crne Gore, sa pozicije organa državne uprave nadležnog za održivi razvoj i turizam u iznosu od 18.000 eura.

### Član 5

Rok za izradu PUP-a Plav je šest mjeseci od dana zaključivanja ugovora sa rukovodiocem izrade.

### Član 6

PUP Plav se izrađuje na osnovu Programskog zadatka, koji je sastavni dio ove odluke.

### Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-2040  
Podgorica, 23. maja 2019. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković**, s.r.

# **PROGRAMSKI ZADATAK ZA IZRADU PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE PLAV**

## **I. UVODNE NAPOMENE**

Skupština Opštine Plav, na sjednici od 19. maja 2014. godine, donijela je Prostorno urbanistički plan Opštine Plav ("Službeni list CG - Opštinski propisi", broj 17/14) kojim je obuhvaćena teritorija novoformirane Opštine Gusinje. Iz tog razloga, potrebno je pristupiti izradi novog Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav.

Cilj izrade Prostorno – urbanističkog plana opštine Plav (u daljem tekstu: PUP Plav) je da sadašnje stanje prostora Opštine, koje je odraz ranijeg koncepta planiranja i uređenja prostora zahtijeva iznalaženje realnih rješenja u prostoru za nove razvojne programe i potrebe lokalne zajednice.

Pravni osnov za izradu i donošenje PUP-a Plav sadržan je u članu 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18) kojim je propisano da se državni i lokalni planski dokumenti predviđeni Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14) mogu, do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, izrađivati odnosno mijenjati po postupku propisanom ovim zakonom.

Programski zadatak za izradu PUP-a Plav izrađuje se u skladu sa članom 25 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, budući da je isti sastavni dio Odluke o izradi planskog dokumenta.

## **II. OBUHVAT I GRANICE PUP-A PLAV**

PUP Plav se izrađuje i donosi za teritoriju lokalne samouprave. Teritorija Opštine Plav zahvata površinu od cca 329 km<sup>2</sup>.



Slika br.1: Obuhvat PUP-a

### **III. USLOVI I SMJERNICE PLANSKOG DOKUMENTA VIŠEG REDA I RAZVOJNIH STRATEGIJA**

U postupku izrade PUP-a Plav potrebno je voditi se uslovima i smjernicama iz sljedećih dokumenata:

- Prostorni plan Crne Gore do 2020 ("Službeni list CG", br. 24/08 i 44/12);
- Prostorni plan posebne namjene Nacionalnog parka "Prokletije" ("Službeni list CG", br. 56/18);
- Druga važeća prostorno planska dokumentacija na državnom i lokalnom nivou;
- Nacionalne sektorske strategije i master planovi u oblastima saobraćaja, energetike, upravljanja otpadom, održivog razvoja, regionalne studije i dr.);
- Prilikom analize dokumentacione osnove potrebno je u obzir uzeti i bazne studije rađene za potrebe izrade novog Prostornog plana Crne Gore (21 bazna studija).

### **IV. PRINCIPI, VIZIJA I CILJEVI PLANIRANJA, KORIŠĆENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA**

Polazeći od vizije održivog razvoja lokalne zajednice (vizija unapređenja ekonomskog razvoja, vizija unapređenja infrastrukture, vizija unapređenja društvenih djelatnosti, vizija zaštite i unapređenja životne sredine) i identifikacije problema u

oblastima prostora, ekonomije i društva, definišu se i opšti i posebni ciljevi održivog razvoja lokalne zajednice.

Opšti ciljevi izrade PUP-a Plav su:

- Ubrzati ekonomski rast i razvoj i smanjiti regionalnu nerazvijenosot;
- Modernizovati postojeću i izgraditi novu infrastrukturu (putnu mrežu, vodovodni i kanalizacioni sistem, elektroenergetiku, TK infrastrukturu...);
- Smanjiti siromaštvo, obezbijediti jednakost u pristupu uslugama i resursima;
- Osigurati efikasnu kontrolu i smanjenje zagađenosti (posebno voda) i održivo upravljanje prirodnim resursima (posebno šumom, poljoprivrednim i planinskim zemljištem);
- Poboljšati sistem upravljanja prostorom;
- Unaprijediti učešće javnosti u procesu planiranja

Opšti ciljevi će se ostvariti:

- svestranom integracijom prostora lokalne zajednice u crnogorski prirodni, ekonomski i socijalni prostor i prostor pograničnih područja;
- horizontalnom integracijom prostora gravitacionih i razvojnih zona unutar teritorije lokalne zajednice;
- povećanjem vrijednosti i kvaliteta prostora lokalne zajednice;
- uključivanjem poslovnih i kulturnih aktivnosti lokalne zajednice u međuopštine, nacionalne i regionalne razvojne sisteme (projekte);
- stvaranjem prostornih uslova za unutrašnju konsolidaciju i cjeloviti razvoj lokalne zajednice.

Posebni ciljevi izrade PUP-a Plav su:

- očuvanje životne sredine i okoline kao osnovnog, globalnog i strateškog resursa, koji lokalnoj zajednici daje prednost u odnosu na okruženje;
- međunarodnu saradnju u izradi programa i projekata na načelima održivog razvoja;
- transparentnu primjenu i tumačenje razvojnih interesa države na lokalnom nivou;
- ubrzan ekonomski razvoj lokalne privrede;
- demobilizaciju i revitalizaciju izgrađenih privrednih kapaciteta;
- afirmaciju i razvoj ruralnih područja.

Uvažavajući prostorna i finansijska ograničenja strateška opredijeljenja prostornog razvoja lokalne zajedice su:

- osposobljavanje i poboljšanje postojeće razvojne strukture u prostoru uz planiranje novih intervencija u funkciji ukupnog razvoja zajednice i države;
- zbog potrebe ubrzanog razvoja i kvalitativnog preobražaja prioritet dati onim programima koji će brže dati ekonomski efekte i uticati na pokretanje privrednih, a posebno proizvodnih preduzetničkih aktivnosti i zaustavljanje negativnih kretanja u prostoru. Zato prioritet dati programima koji se uklapaju u već formirane i potencijalne sistema koji ne mijenjaju glavne pozitivne karakteristike formirane prostorne strukture;
- uspostavljanje kriterijuma za razvojne aspiracije i preduzetničke inicijative uz primjenu visokih kriterijuma zaštite prostora i životne sredine;
- omogičavanje javnog korišćenja posebnih vrijednosti prostora i racionalno korišćenje prostora za izgradnju.

## **V. KONCEPTUALNI OKVIR PLANIRANJA, KORIŠĆENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PLANSKOG PODRUČJA SA STRUKTUROM OSNOVNIH NAMJENA POVRŠINA I KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA**

U toku izrade PUP-a Plav neophodno je istražiti, analizirati i ocijeniti ukupno stanje i potencijale prirodnih, socio-ekonomskih i infrastrukturnih faktora, kao i utvrditi moguća ograničenja koja proizilaze iz potrebe preduzimanja različitih mjera zaštite.

Proces izrade PUP-a Plav zasniva se na sljedećim principima:

- kombinaciji ciljeva, opredjeljenja i prioriteta i instrumenata realizacije;
- transparentnosti procesa planiranja u svim fazama izrade, donošenja i implementacije.

Osnovne smjernice za izbor prioriteta i prioritetnih aktivnosti treba da proisteknu iz usaglašavanja želja, potreba i mogućnosti. Prilikom izbora prioriteta potrebno je imati u vidu potrebe da se:

- sagledava razvoj i zaštitu na dugi rok u opštem interesu, a ne samo kratkoročno sa pojedinačnih stanovišta i interesa;
- ostvari demografsko i ekonomsko oživljavanje ovog područja, a ne da se nastavi proces depopulacije i ekonomske stagnacije;
- obezbijedi participacija lokalnog stanovništva u razvoju, korišćenju i upravljanju resursima;
- ostvari umrežavanje ovog područja sa svim svojim vrijednostima sa okruženjem.

Imajući prethodno u vidu, prioritetna aktivnost se odnosi na infrastrukturno opremanje ovog područja.

PUP Plav treba da bude urađen na osnovama integralnog planiranja i principa održivog razvoja, integrisanog društveno-ekonomskog razvoja i zaštite životne sredine sa primarnim zadatkom postizanja optimalnog uređenja, korišćenja i zaštite.

Izrada PUP-a Plav se zasniva na sljedećim strateškim i metodološkim postavkama: princip integralnog pristupa prostoru (ekonomska, socijalna, ekološka), odnosno na principima održivog razvoja i obuhvata sve aspekte procesa planiranja: prikupljanje i obradu podataka; priređivanje odgovarajućih analiza; izrada varijantih rješenja plana; vrednovanje; implementaciju i monitoring.

Obrađivač radi kritičkog sagledavanja uticaja na prostor može da primjeni SWOT analizu, kako bi kroz unaprijed definisana pitanja dobio neophodne informacije za upravljanje razvojem, zaštitom, uređenjem i organizacijom prostora obuhvaćenog Planom. SWOT analiza predstavlja važan metod za identifikaciju komparativnih prednosti ovog područja, preko koje se dobijaju i inputi za razvoj.

Zahtjevi i potrebe za kvalitetnijim razvojem lokalne zajednice predstavljaju ključne principe prostornog razvoja, a posebno:

1. Teritorija lokalne samouprave mora biti organizovana na funkcionalan način, uz obezbjeđivanje optimalnog razmještaja neophodnih funkcija i sadržaja.
2. Nove intervencije treba da obogate postojeći prostor na svim nivoima - mjesto, centar, naselje.
3. Potrebno je obezbjediti povezanost i dostupnost naselja.

4. Potrebno je postići ravnotežu između prirodne i izgrađene sredine, naslijeđenog i novoizgrađenog, javnog i privatnog i iskoristiti pogodnosti svake lokacije (klimu, konfiguraciju terena, pejzaž, ekološke vrijednosti i sl.).
5. Planirane intervencije u prostoru treba da zadovolje različite zahtjeve korisnika i društvenih grupa.
6. Planirana rješenja i projekti moraju biti ekonomski održivi.

## **VI. METODOLOGIJA**

Prilikom izrade PUP-a Plav pridržavati se metodologije definisane Pravilnikom o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti ("Sl. list CG", broj 88/17) (u daljem tekstu: Pravilnik).

## **VII. SADRŽAJ PLANSKOG DOKUMENTA**

Obim i nivo obrade PUP-a Plav treba dati tako da se u potpunosti primjene odredbe Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Paralelno sa izradom PUP-a Plav predviđena je i izrada strateške procjene uticaja plana na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05 i "Službeni list CG", br. 59/11 i 52/16), čije elemente treba ugraditi u plan.

PUP Plav se izrađuju na kartama razmjere 1:25.000; 1:10.000; 1:5.000 i topografsko - katastarskim planovima razmjere 1:2.500.

PUP Plav po utvrđenim fazama i za definisane segmente, treba da bude urađen i prezentovan u analognom i digitalnom formatu. Digitalni oblik – za tekstualni dio u standardu Microsoft Word i PDF formatu, a grafički u standardu Auto Cad i GIS fromatu.

PUP Plav se izrađuje na kartama, topografsko-katastarskim planovima i katastrima vodova u digitalnoj formi i georeferenciranim ortofoto podlogama, a prezentira na kartama i topografsko-katastarskim planovima u analognoj formi izrađenim na papirnoj podlozi i isti moraju biti identični po sadržaju.

Analogne i digitalne forme geodetsko-katastarskih planova moraju biti ovjerene od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra.

## **VIII. OBAVEZE RUKOVODIOCA I STRUČNOG TIMA ZA IZRADU PLANA**

Rukovodilac izrade PUP-a Plav, će nadležnom Ministarstvu, dostaviti na uvid, odnosno stručnu ocjenu u skladu sa Zakonom, sljedeće faze:

- Koncept plana;
- Nacrt plana; i
- Predlog plana.

Rukovodilac izrade će na osnovu sintezne ocjene postojećeg stanja, prostorno planske i studijske dokumentacije, ocjene iskazanih zahtjeva i potreba zainteresovane javnosti i organa za tehničke uslove, ocjene prirodnih uslova za razvoj, a naročito u dijelu mogućnosti korišćenja prostora i pogodnost terena za gradnju i analize mogućnosti za usmjeravanje daljeg prostornog razvoja u planskom periodu, kao i zahtjeva za utvrđivanje područja od posebnog značaja i/ili područja sa posebnim režimom zaštite, izraditi Koncept plana, saglasno Pravilniku.

Rukovodilac izrade će, saglasno Zakonu, dostaviti Nacrt plana Ministarstvu kako bi se u zakonskom postupku sprovela procedura utvrđivanja Nacrta plana.

Rukovodilac izrade je dužan da u Predlog plana, a nakon sprovedenog postupka i stručne ocjene i javne rasprave, ugradi sve prijedloge i mišljenja nadležnih organa.

Predlog plana će rukovodilac izrade dostaviti Ministarstvu, kako bi se u zakonskom postupku sprovela procedura donošenja ovog planskog dokumenta.

Po usvajanju plana, rukovodilac izrade će Ministarstvu predati konačnu verziju plana u adekvatnoj formi koja je definisana Pravilnikom o načinu potpisivanja, ovjeravanja, dostavljanja, arhiviranja i čuvanja planskog dokumenta ("Službeni list CG", br. 76/17 i 73/18).

Na osnovu člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. maja 2019. godine, donijela je

## **O D L U K U O IZRADI DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA "CENTAR", OPŠTINA PLUŽINE**

### **Član 1**

Pristupa se izradi Detaljnog urbanističkog plana "Centar", opština Plužine (u daljem tekstu: DUP).

### **Član 2**

Površina zahvata za koji se planira izrada DUP-a je cca 68,00ha.

### **Član 3**

Za DUP radiće se Strateška procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05 i "Službeni list CG", br. 59/11 i 52/16).

### **Član 4**

Finansijska sredstva potrebna za izradu DUP-a, obezbijediće se iz Budžeta Crne Gore, sa pozicije organa državne uprave nadležnog za održivi razvoj i turizam u iznosu od 7.000 eura.

### **Član 5**

Rok za izradu DUP-a je šest mjeseci od dana zaključivanja ugovora sa rukovodiocem izrade.

### **Član 6**

DUP se izrađuje na osnovu Programskog zadatka, koji je sastavni dio ove odluke.

### **Član 7**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-2039  
Podgorica, 23. maja 2019. godine

**Vlada Crne Gore  
Predsjednik,  
Duško Marković, s.r.**

# PROGRAMSKI ZADATAK ZA IZRADU DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA "CENTAR", OPŠTINA PLUŽINE

## I. UVODNE NAPOMENE

Cilj izrade Detaljnog urbanističkog plana "Centar", opština Plužine (u daljem tekstu: DUP) je da se ponude urbanistička rješenja koja će plansko područje tretirati kao opštinski centar sa kvalitetnim urbanim funkcijama opštinskog značaja. Pored razvoja sekundarnog sektora, potrebno je jačati funkcije centra uslužnih djelatnosti, zdravstva, obrazovanja, kulturnih, bankarskih i informatičkih djelatnosti. Tendencija koncentracije stanovništva iz ostalih naselja u opštinskom centru nastaviće se i u narednom periodu, uz prostorno širenje urbanih sadržaja ka prigradskim naseljima lociranim duž saobraćajnica. Na području planskog dokumenta planirati razvoj, namjene i sadržaje u skladu sa Prostorno-urbanističkim planom opštine Plužine.

Pravni osnov za izradu i donošenje DUP-a sadržan je u članu 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18) kojim je propisano da se do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore primjenjuju važeći planski dokumenti donijeti do stupanja na snagu ovog zakona odnosno do roka iz člana 217 ovog zakona.

Programski zadatak za izradu DUP-a izrađuje se u skladu sa članom 25 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, budući da je isti sastavni dio Odluke o izradi planskog dokumenta.

## II. OBUHVAT I GRANICE PLANA

Površina zahvata za koji se planira izrada DUP-a je cca 68,00 ha, a konačna površina će se definisati tokom izrade, a prije utvrđivanja predloga planskog dokumenta (moguća su manja usklađivanja sa granicama katastarskih parcela ili osovinama planiranih saobraćajnica).



### **III. USLOVI I SMJERNICE PLANSKOG DOKUMENTA VIŠEG REDA I RAZVOJNIH STRATEGIJA**

U postupku izrade DUP-a treba obezbijediti sljedeći planerski pristup:

- sagledavanje ulaznih podataka iz PPPN za Durmitorsko područje, iz PUP-a Plužine i druge dokumentacije sa državnog i lokalnog nivoa (razvojna dokumenta, studije);
- analizu i ocjenu postojeće planske i studijske dokumentacije;
- analizu uticaja kontaktnih zona na ovaj prostor i obrnuto;
- analizu i ocjenu postojećeg stanja (prirodni, stvoreni i planski uslovi);
- ekonomsko demografskom analizom dati ocjenu tržišnih i demografskih trendova i posljedica na izgradnju, infrastrukturu, komunalne objekte, javne funkcije i slično;
- sagledavanje mogućnosti realizacije investicionih ideja vlasnika i korisnika prostora u odnosu ha opredjeljenja planova višeg reda i potencijale i ograničenja konkretnе lokacije.

### **IV. PRINCIPI, VIZIJA I CILJEVI PLANIRANJA, KORIŠĆENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA**

Vizija razvoja prostora u obuhvatu DUP-a treba da prati viziju razvoja opštine Plužine.

Prostor koji je predmet izrade DUP-a potrebno je funkcionalno unaprijediti, poboljšati infrastrukturnu mrežu, urediti saobraćajnu infrastrukturu i oblikovati ukupni prostor u građevinskom i hortikulturnom smislu uz povezivanje istog sa sadržajima kontaktnih prostora. Potrebno je mjerama zaštite obezbijediti sprečavanje degradacije prostora i maksimalno iskorišćavanje povoljnosti koje nudi ovaj teren.

### **V. KONCEPTUALNI OKVIR PLANIRANJA, KORIŠĆENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PLANSKOG PODRUČJA SA STRUKTUROM OSNOVNIH NAMJENA POVRŠINA I KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA**

Konceptualnim okvirom uređenja prostora potrebno je obuhvatiti i razraditi sljedeće:

#### **Sadržaji u prostoru i mjere zaštite**

Kroz izradu DUP-a potrebno je obezbijediti kvalitetna urbanistička rješenja, a u planiranju sadržaja neophodno je poštovati smjernice date PUP-om Plužina i one definisane Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Službeni list CG", br. 24/10 i 33/14), kao i Pravilnikom o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Službeni list CG", broj 36/18).

#### **Saobraćajna i tehnička infrastruktura**

Planiranje potrebne tehničke infrastrukture treba bazirati na prethodno provjerenim mogućnostima postojećih mreža i njihovog korišćenja za planirane sadržaje ovim, vodeći računa o uslovima zaštite životne sredine.

Planirati propisno dimenzionisane elektro, hidrotehničke i telekomunikacione instalacije, te savremenu funkcionalnu mrežu u objektima i za potrebe ukupnog zahvata, u skladu sa propisima.

Planirati funkcionalnu hidrantsku mrežu i protivpožarni sistem, te javnu rasvjetu.

Svu infrastrukturu rješavati u svemu poštujući rješenja iz planova višeg reda i uz usaglašavanje sa uslovima koje propisu nadležni organi, institucije i preduzeća.

Potrebno je uraditi procjenu potrebnih ulaganja na opremanju građevinskog zemljišta ponaosob za svaku vrstu tehničke infrastrukture.

Uzimajući u obzir buduće namjene prostora potrebno je da infrastruktura zadovolji posebne standarde i ponudi savremena tehnološka rješenja.

### **Pejzažna arhitektura**

Prilikom planiranja zelenih površina izvršiti podjelu po kategorijama zelenila. Slobodne, zelene površine obogatiti biljnim vrstama karakterističnim za predmetno područje i lokalne klimatske uslove. Izradom DUP-a treba predvidjeti:

- maksimalno očuvanje i uklapanje postojećeg vitalnog i funkcionalnog zelenila u nova urbanistička rješenja;
- karakteristične elemente parterne arhitekture i mobilijara u skladu sa tradicionalnim rješenjima;
- uspostavljanje optimalnog odnosa između izgrađenih i slobodnih zelenih površina;
- usklađivanje ukupne količine zelenih površina sa brojem korisnika;
- funkcionalno zoniranje slobodnih površina;
- povezivanje planiranih zelenih površina u jedinstven sistem sa posebnim odnosom prema neposrednom okruženju;
- linijsko zelenilo duž svih javnih komunikacija;
- usklađivanje kompozicionog rješenja sa namjenom (kategorijom) zelenih površina;
- potrebno je koristiti vrste otporne na ekološke uslove sredine i usklađene sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima.

Smjernice i uslove u vezi navedenog neophodno je pribaviti od institucija nadležnih za poslove zaštite prirode i životne sredine.

### **Nivelacija, regulacija i parcelacija**

Za početak izrade DUP-a neophodno je obezbjeđivanje kvalitetnih geodetskih i katastarskih podloga. Plan raditi u digitalnom obliku.

Kod rješavanja nivelacije i regulacije obezbijediti potrebne elemente koji garantuju najpovoljnije funkcionisanje unutar prostora. Koristiti povoljnosti koje u ovom smislu pruža konfiguracija terena.

Grafički prilog sa parcelacijom uraditi na ažurnoj geodetskoj podlozi. Isti mora sadržati tjemena planiranih saobraćajnica, kao i sve druge analitičke podatke neophodne za prenošenje plana na teren.

Grafički prikaz urbanističkih parcela mora biti dat na svim grafičkim prilozima plana sa jasno definisanim granicama urbanističke parcele.

### **Uslovi za izgradnju objekata i uređenje prostora**

DUP shodno zakonskim odredbama, mora da sadrži:

- urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekata i uređenje prostora (vrsta objekta, visina objekta, najveći broj spratova, veličina urbanističke parcele...);
- indeks izgrađenosti i zauzetosti;
- nivelaciona i regulaciona rješenja;
- građevinske i regulacione linije;
- trase infrastrukturnih mreža i saobraćajnica i smjernice za izgradnju infrastrukturnih i komunalnih objekata;
- tačke priključivanja na saobraćajnice, infrastrukturne mreže i komunalne objekte;
- smjernice urbanističkog, arhitektonskog i pejzažnog oblikovanja prostora i sl.

Imajući u vidu značaj prostora koji tretira ovaj planski dokument potrebno je posebnu pažnju posvetiti održivom urbanističkom oblikovanju prostora i unaprjeđenju identiteta pojedinih zona i prostora u cjelini, klimatskim promjenama, zelenoj gradnji, kao i adaptivnim, fleksibilnim i integralnim instrumentima za arhitektonsko oblikovanje planiranih sadržaja.

### **Ekonomska demografska analiza i ekonomsko tržišna projekcija i faze realizacije**

Posebnom ekonomskom analizom treba:

- dati procjenu ekonomskih i tržišnih trendova koji su od posebnog značaja za odabir planiranog rješenja;
- dati obrazloženje odabira optimalnog (planom predviđenog) rješenja;
- obezbijediti planersko dokazivanje ekonomske i tržišne opravdanosti planskog rješenja;
- dati rezime ključnih ekonomskih i socijalnih pitanja i uticaja koji proističu iz različitih scenarija izgradnje (uticaj na ekonomske pokazatelje - zaposlenost i direktnе javne prihode uzrokovane ovom investicijom);
- utvrditi potencijalna ograničenja za predloženu izgradnjу, potencijalna osjetljiva socio-ekonomska pitanja i prilike koje se ukazuju, kao što je očuvanje i/ili unapređenje zaštićenih lokacija;
- procjeniti investicionu vrijednost objekata, naročito vrijednost infrastrukturnih rješenja i opremanja građevinskog zemljišta, te ekonomsko-finansijske implikacije i društvenu korisnost potencijala koji proizilaze iz predmetnog plana.

Izradom DUP-a potrebno je sagledati faze realizacije pri čemu naročito treba voditi računa da se na osnovu tržišnih uslova cjeline mogu odvojeno realizovati, pa samim tim treba i da budu regulaciono definisane. Predložene faze realizacije obavezno bazirati i na ekonomskim pokazateljima.

## **VI. METODOLOGIJA**

Prilikom izrade DUP-a pridržavati se metodologije definisane Pravilnikom o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti ("Službeni list CG", broj 88/17).

## **VII. SADRŽAJ PLANSKOG DOKUMENTA**

Obim i nivo obrade DUP-a treba dati tako da se u potpunosti primjene odredbe Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Paralelno sa izradom DUP-a predviđena je i izrada strateške procjene uticaja plana na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05 i "Službeni list CG", br. 59/11 i 52/16), čije elemente treba ugraditi u Plan.

DUP se izrađuju na kartama razmjere 1:10.000; 1:5.000 i topografsko-katastarskim planovima razmjere 1:2.500 i 1:1.000.

DUP po utvrđenim fazama i za definisane segmente, treba da bude urađen i prezentovan u analognom i digitalnom formatu. Digitalni oblik - za tekstualni dio u standardu Microsoft Word i PDF formatu, a grafički u standardu Auto Cad i GIS fromatu.

DUP se izrađuju na kartama, topografsko-katastarskim planovima i katastrima vodova u digitalnoj formi i georeferenciranim ortofoto podlogama, a prezentira na kartama i topografsko-katastarskim planovima u analognoj formi izrađenim na papirnoj podlozi i isti moraju biti identični po sadržaju.

Analogne i digitalne forme geodetsko-katastarskih planova moraju biti ovjerene od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra.

## **VIII. OBAVEZE RUKOVODIOCA I STRUČNOG TIMA ZA IZRADU PLANA**

Rukovodilac izrade DUP-a će nadležnom Ministarstvu, dostaviti na uvid, odnosno stručnu ocjenu u skladu sa Zakonom, faze: Koncept plana, Nacrt plana i Predlog plana, u skladu sa Pravilnikom o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti ("Službeni list CG", broj 88/17).

Rukovodilac izrade će, saglasno Zakonu, dostaviti Nacrt DUP-a Ministarstvu kako bi se u zakonskom postupku sprovela procedura njegovog utvrđivanja.

Rukovodilac izrade je dužan da u Predlogu DUP-a, a nakon sprovedenog postupka javne rasprave i stručne ocjene, ugradi sve prijedloge i mišljenja nadležnih organa.

Predlog DUP-a će rukovodilac izrade dostaviti Ministarstvu, kako bi se u zakonskom postupku sprovela procedura donošenja ovog planskog dokumenta.

Po usvajanju plana, rukovodilac izrade će Ministarstvu predati konačnu verziju DUP-a u adekvatnoj formi koja je definisana Pravilnikom o načinu potpisivanja, ovjeravanja, dostavljanja, arhiviranja i čuvanja planskog dokumenta ("Službeni list CG", br. 76/17 i 73/18).

Na osnovu člana 27 Zakona o vanjskim poslovima ("Službeni list CG", broj 70/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. maja 2019. godine, donijela je

**ODLUKU  
O OTVARANJU KONZULATA CRNE GORE U HARKOVU - UKRAJINA**

Član 1

Otvara se Konzulat Crne Gore u Harkovu, sa počasnim konzulom na čelu i nadležnošću za Harkovsku administrativnu oblast.

Član 2

Ministarstvo vanjskih poslova predužeće potrebe mjere za sprovođenje ove odluke.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-1995

Podgorica, 23. maja 2019. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

Na osnovu člana 27 Zakona o vanjskim poslovima ("Službeni list CG", broj 70/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. maja 2019. godine, donijela je

**ODLUKU  
O OTVARANJU KONZULATA CRNE GORE U VILJNUSU – REPUBLIKA  
LITVANIJA**

Član 1

Otvara se Konzulat Crne Gore u Viljnusu, sa počasnom konzulkom na čelu i nadležnošću za cijelu teritoriju Republike Litvanije.

Član 2

Ministarstvo vanjskih poslova preduzeće potrebne mjere za sprovođenje ove odluke.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-1956

Podgorica, 23. maja 2019. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković**, s.r.

Na osnovu člana 27 Zakona o vanjskim poslovima ("Službeni list CG", broj 70/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. maja 2019. godine, donijela je

**ODLUKU  
O OTVARANJU KONZULATA CRNE GORE U GNJILANU – REPUBLIKA  
KOSOVO**

Član 1

Otvara se Konzulat Crne Gore u Gnjilanu, sa počasnim konzulom na čelu i nadležnošću za Opštinu Gnjilane.

Član 2

Ministarstvo vanjskih poslova preduzeće potrebne mjere za sprovođenje ove odluke.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-1994

Podgorica, 23. maja 2019. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković**, s.r.

Na osnovu čl. 9 i 34 Zakona o koncesijama (Službeni list CG", broj 8/09), Vlada Crne Gore, na sjednici od 9. maja 2019. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O DODJELI KONCESIJE ZA DETALJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I  
EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE TEHNIČKO-GRADEVINSKOG  
KAMENA NA LEŽIŠTU „KRŠ“ - KALUĐERSKI LAZ, OPŠTINA ROŽAJE**

1. DOO "Tofi" - Rožaje daje se koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-gradevinskog kamena na ležištu "Krš"-Kaluđerski laz, Opština Rožaje.
2. Koncesija iz tačke 1 ove odluke daje se na period od 30 godina.
3. Procentni iznos za obračun koncesione naknade iznosi 7% od tržišne vrijednosti bilansnih ili eksploatacionih rezervi, odnosno ukupnog tržišnog proizvoda.
4. Prava i obaveze između Vlade Crne Gore, kao koncedenta, i DOO "Tori" - Rožaje, kao koncesionara, utvrđiće se Ugovorom o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-gradevinskog kamena na ležištu "Krš"-Kaluđerski laz, Opština Rožaje (u daljem tekstu: Ugovor).
5. Ugovor će se zaključiti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-1761

Podgorica, 9. maja 2019. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

Na osnovu člana 80 stav 3 Zakona o radu („Službeni list CG”, br. 49/08, 59/11, 66/12, 31/14 i 4/18), na predlog Socijalnog savjeta Crne Gore, Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. maja 2019. godine, donijela je

**ODLUKU  
O UTVRĐIVANJU MINIMALNE ZARADE**

Član 1

Minimalna zarada u Crnoj Gori na polugodišnjem nivou iznosi 222,00 eura.

Član 2

Danom početka primjene ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju minimalne zarade („Službeni list CG”, broj 18/13).

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”, a primjenjivaće se od 1. jula 2019. godine.

Broj: 07-2041

Podgorica, 23. maja 2019. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković**, s.r.

Na osnovu člana 22 st. 2 i 9 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18 i 63/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. maja 2019. godine, donijela je

**ODLUKU  
O ODREĐIVANJU RUKOVODIOCA IZRADE DETALJNOG URBANISTIČKOG  
PLANA „CENTAR”, OPŠTINA PLUŽINE I VISINI NAKNADE ZA  
RUKOVODIOCA I STRUČNI TIM ZA IZRADU DETALJNOG URBANISTIČKOG  
PLANA**

1. Ovom odlukom određuje se rukovodilac izrade Detaljnog urbanističkog plana „Centar“, opština Plužine (u daljem tekstu: DUP) i visina naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana.
2. Za rukovodioca izrade DUP-a određuje se dr Veljko Radulović, dipl.ing. arh.
3. Rukovodiocu i stručnom timu iz tačke 1 ove odluke utvrđuje se naknada u ukupnom iznosu od 7.000 eura.
4. Iznos pojedinačnih naknada za rukovodioca izrade i članove stručnog tima, iz tačke 3 ove odluke, određuje se ugovorom koji Ministarstvo održivog razvoja i turizma zaključuje sa rukovodiocem izrade, odnosno članom stručnog tima.
5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-2039

Podgorica, 23. maja 2019. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

Na osnovu člana 22 st. 2 i 9 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18 i 63/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. maja 2019. godine, donijela je

**ODLUKU  
O ODREĐIVANJU RUKOVODIOCA IZRADE LOKALNE STUDIJE LOKACIJE  
„ŠITARIČKA RIJEKA“, OPŠTINA MOJKOVAC I VISINI NAKNADE ZA  
RUKOVODIOCA I STRUČNI TIM ZA IZRADU LOKALNE STUDIJE LOKACIJE**

1. Ovom odlukom određuje se rukovodilac izrade Lokalne studije lokacije „Štitarička rijeka“, opština Mojkovac (u daljem tekstu: LSL) i visina naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu LSL.
2. Za rukovodioca izrade LSL određuje se Tamara Vučević, dipl.ing.arh.
3. Rukovodiocu i stručnom timu iz tačke 1 ove odluke utvrđuje se naknada u ukupnom iznosu od 8.000 eura.
4. Iznos pojedinačnih naknada za rukovodioca izrade i članove stručnog tima, iz tačke 3 ove odluke, određuje se ugovorom koji Ministarstvo održivog razvoja i turizma zaključuje sa rukovodiocem izrade, odnosno članom stručnog tima.
5. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-2038  
Podgorica, 23. maja 2019. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković**, s.r.

Na osnovu člana 22 st. 2 i 9 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18 i 63/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. maja 2019. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O ODREĐIVANJU RUKOVODIČA IZRADE PROSTORNO - URBANISTIČKOG  
PLANA OPŠTINE PLAV I VISINI NAKNADE ZA RUKOVODIČA I STRUČNI TIM  
ZA IZRADU PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA**

1. Ovom odlukom određuje se rukovodilac izrade Prostorno-urbanističkog plana opštine Plav (u daljem tekstu: PUP Plav) i visina naknade za rukovodiča i stručni tim za izradu Prostorno-urbanističkog plana.
2. Za rukovodiča izrade PUP Plav određuje se dr Veljko Radulović, dipl.ing.arh.
3. Rukovodiocu i stručnom timu iz tačke 1 ove odluke utvrđuje se naknada u ukupnom iznosu od 18.000 eura.
4. Iznos pojedinačnih naknada za rukovodiča izrade i članove stručnog tima, iz tačke 3 ove odluke, određuje se ugovorom koji Ministarstvo održivog razvoja i turizma zaključuje sa rukovodiocem izrade, odnosno članom stručnog tima.
5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-2040

Podgorica, 23. maja 2019. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković**, s.r.

Na osnovu člana 9 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05 i "Službeni list CG", br. 59/11 i 52/16), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je

**ODLUKU  
O IZRADI STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA  
IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE "RT ĐERAN - PORT  
MILENA", OPŠTINA ULCINJ**

1. Pristupa se izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu (u daljem tekstu: Strateška procjena) za Izmjene i dopune Državne studije lokacije "Rt Đeran – Port Milena", opština Ulcinj (u daljem tekstu: Izmjene i dopune DSL).
2. Planski osnov za izradu Izmjena i dopuna DSL predstavlja Prostorni plan posebne namjene za Obalno područje Crne Gore i Prostorno urbanistički plan Opštine Ulcinj.
3. Izmjene i dopune DSL se rade za cjelokupni zahvat važeće Državne studije lokacije "Rt Đeran – Port Milena", površine 118,74 ha.
4. Realizacija planiranih aktivnosti može da dovede do povećanog pritiska na morski ekosistem, povećanja zazuzetosti prostora i zauzimanje obale, te zauzimanje dijela morskog akvatorijuma, do promjene morfologije terena, a samim tim i do uticaja kako na kvalitet morske vode, tako i do privremenog ili trajnog gubljenja staništa biljnog i životinjskog svijeta.
5. O izvršenoj Strateškoj procjeni izradiće se Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izvještaj) u skladu sa članom 15 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.
6. Izvještajem treba dati poseban osvrt na identifikaciju negativnih uticaja, propisivanje mjera zaštite i preporuka za razmatranje i izbor najboljeg varijantnog rješenja, a poseban akcenat treba da bude na propisivanju mjera zaštite mora i morskog ekosistema, očuvanje biodiverziteta, prirodnih i kulturnih dobara, te zaštite zemljišta i očuvanje prirodnog pejzaža.
7. Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kao organ nadležan za pripremu predmetnog planskog dokumenta odlučuje o izboru nosioca izrade Izvještaja u postupku javnih nabavki.
8. Izvještaj će se izraditi u roku predviđenom za izradu Izmjena i dopuna DSL.
9. U postupku izrade Strateške procjene obezbijediće se učešće javnosti, zainteresovanih organa i organizacija i organizovati javna rasprava u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.
10. Finansijska sredstva potrebna za izradu izvještaja obezbijediće se iz Budžeta Crne Gore u iznosu od 4.000,00 eura.
11. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 101-300/31  
Podgorica, 6. juna 2019. godine

Ministar,  
**Pavle Radulović, s.r.**

Na osnovu člana 14 stav 4 Zakona o biocidnim proizvodima ("Službeni list CG", broj 54/16), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, uz saglasnost Ministarstva zdravlja, donijelo je

## **PRAVILNIK O USLOVIMA ZA STAVLJANJE BIOCIDNIH PROIZVODA U PROMET I UPOTREBU**

### Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi za stavljanje biocidnih proizvoda (u daljem tekstu: biocid) u promet i upotrebu i sadržaj dozvole za stavljanje biocida u promet i upotrebu.

### Član 2

Biocid se može stavljati u promet i upotrebu ako:

- 1) sadrži aktivne supstance sa Listi odobrenih aktivnih supstanci;
- 2) je efikasan, nema neprihvatljive efekte na ciljane organizme, neprihvatljivu ili unakrsnu otpornost, niti uzrokuje nepotrebnu patnju i bol za kičmenjake, nema neposrednih, neprihvatljivih uticaja na zdravlje ljudi, uključujući osjetljiva lica ili životinje direktno ili preko vode za piće, hrane, hrane za životinje ili vazduha, nema neprihvatljivih uticaja na životnu sredinu uzimajući u obzir:
  - raspodjelu biocida u životnoj sredini;
  - zagađivanje površinskih voda (uključujući estuarijsku i morsku vodu), podzemnih voda, voda za piće i zemljišta, kao i lokaciju udaljenu od mjesta njegove upotrebe, zbog prenosa u životnoj sredini na velike udaljenosti;
  - uticaj biocida na organizme koji ne pripadaju ciljanoj grupi;
  - uticaj biocida na biološku raznovrsnost i ekosistem;
- 3) biocid odgovara podacima iz tehničkog dosjeda i osnovnim podacima;
- 4) su fizička i hemijska svojstva biocida određena i prihvatljiva za upotrebu proizvoda;
- 5) je namijenjen za profesionalno korišćenje i klasifikovan kao:
  - otrovan ili vrlo otrovan;
  - karcinogen kategorije 1 ili 2;
  - mutagen kategorije 1 ili 2 ili reproduktivno toksične kategorije 1 ili 2;
  - akutno oralno toksična kategorija 1, 2 ili 3,
  - akutno dermalno toksična kategorija 1, 2 ili 3,
  - akutno inhalaciono toksična kategorija 1, 2 ili 3 (gasovi i prašina/magla);
  - akutno inhalaciono toksična (pare) kategorija 1 ili 2;
  - specifično toksičan za ciljani organizam, nakon jednokratnog ili ponovnog izlaganja kategorije 1;
  - karcinogena kategorije 1A ili 1B;
  - mutagena kategorije 1A ili 1B ili reproduktivno toksična kategorija 1A ili 1B;
- 6) ne sadrži supstancu identifikovanu kao perzistentnu, bioakumulativnu ili toksičnu (PBT) ili veoma perzistentnu i veoma bioakumulativnu (vPvB);
- 7) nema svojstva endokrine disruptcije ili neurotoksične ili imunotoksične efekte.

Biocid se može staviti u promet i upotrebu, iako ne ispunjava uslove iz stava 1 tačka 2 ovog člana ili ako sadrži supstancu iz stava 1 tačka 6 ovog člana, pod uslovom da stavljanje u promet i upotreba tog biocida ima manje negativni efekat po zdravlje ljudi, životinja ili životnu sredinu, u poređenju sa rizikom koji bi imalo njegovo nestavljanje u promet i upotrebu.

Na upotrebu biocida iz stava 2 ovog člana primjenjuju se odgovarajuće mjere za smanjivanje rizika, kako bi se obezbijedilo da se izloženost ljudi i životne sredine tom biocidu svede na najniži nivo.

Biocidi se mogu stavljati u promet i upotrebu ako su klasifikovani, označeni i pakovani u skladu sa zakonom kojim su uređene hemikalije.

### Član 3

Biocid se može stavljati u promet i upotrebu na osnovu dozvole za stavljanje biocida u promet i upotrebu (u daljem tekstu: dozvola).

Dozvola sadrži:

- trgovački naziv biocida;
- naziv i sjedište nosioca dozvole;
- datum i rok izdavanja dozvole;
- kvalitativni i kvantitativni sastav aktivnih i neaktivnih supstanci, koje su neophodne za ispravnu upotrebu biocida;
- kvantitativni sastav, najmanji i najveći postotak za grupu biocida svake aktivne i neaktivne supstance (najmanji postotak određene aktivne supstance može biti 0 %);
- proizvođače biocida (nazive i sjedište, lokacije proizvodnih pogona);
- proizvođače aktivnih supstanci (naziv i sjedišta, lokacije proizvodnih pogona);
- vrstu formulacije biocida;
- klasifikaciju, označavanje i pakovanje biocida;
- oznake upozorenja i obavještenja;
- vrstu biocida sa opisom uslova upotrebe;
- ciljane štetne organizme za koje će se upotrebljavati biodid;
- doze i uputstva za upotrebu biodida;
- kategorije korisnika;
- podatke o direktnim ili indirektnim nepovoljnim uticajima, uputstva za prvu pomoć i mjerne zaštite životne sredine;
- uputstva za odlaganje biocida i njegove ambalaže;
- uslove skladištenja i rok trajanja biocida u uobičajenim uslovima skladištenja;
- ako je potrebno, ostale podatke o biocidima.

### Član 4

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima za stavljanje biocidnih proizvoda u promet i upotrebu ("Službeni list CG", broj 59/16).

### Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 112-25/69

Podgorica, 31. maja 2019. godine

Ministar,  
**Pavle Radulović, s.r.**

Na osnovu člana 5 stav 6 i člana 6 stav 9 Zakona o bezbjednosnoj zaštiti brodova i luka („Službeni list CG“, broj 53/16), Ministarstvo saobaraćaja i pomorstva donijelo je

**PRAVILNIK  
O BLIŽEM SADRŽAJU PROCJENE I PLANA BEZBJEDNOSNE ZAŠTITE  
BRODOVA, ODNOSNO PLATFORME**

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se bliži sadržaj procjene bezbjednosne zaštite broda, odnosno platforme i plana bezbjednosne zaštite broda, odnosno platforme.

Član 2

Procjena bezbjednosne zaštite brodova, odnosno platform, pored podataka utvrđenih Zakonom o bezbjednosnoj zaštiti brodova i luka i Međunarodnim pravilnikom o bezbjednosnoj zaštiti brodova i lučkih područja (u daljem tekstu: ISPS pravilnik), sadrži i:

- 1) obim fizičko-bezbjednosne zaštite;
- 2) strukturu cjelovitost;
- 3) sistem zaštite članova posade i lica;
- 4) politike postupanja;
- 5) radio i telekomunikacione sisteme, uključujući računarske sisteme i mreže;
- 6) područja koja, ako su oštećena ili upotrijebljena za nedozvoljeno posmatranje, mogu predstavljati rizik za lica, imovinu ili događaje na brodu, odnosno platformi;
- 7) mjesta pristupa, uključujući otvorene vremenske palube i procjenu mogućnosti da ih upotrijebe lica koje mogu da naruše bezbjednosnu zaštitu, kao i mjesta prilaza koja su na raspolaganju licima koja imaju ovlašćen pristup, kao i licima koja nastoje da pristupe na neovlašćen način;
- 8) postupke i djelatnosti, uključujući:
  - područja ograničenog pristupa;
  - postupke u slučaju požara ili drugih uslova nužnosti;
  - nadzor članova posade, putnika, posjetilaca, trgovaca, mehaničara, lučkih radnika i ostalih lica;
  - učestalost i efikasnost bezbjednosnih radnji;
  - sisteme nadzora prilaza, uključujući sistem identifikacije;
  - sisteme i postupke komunikacija u vezi sa bezbjednošću;
  - bezbjednosna vrata, prepreke i rasvjetu;
  - sistem bezbjednosne opreme i opreme za nadgledanje opreme, ako postoje;
- 9) lica, aktivnosti, usluge i djelatnosti koje je neophodno zaštititi;
- 10) moguće prijetnje bezbjednosnoj zaštititi;
- 11) moguće slabe tačke.

Član 3

Plan bezbjednosne zaštite broda, odnosno platformi, pored podataka utvrđenih Zakonom o bezbjednosnoj zaštiti brodova i luka i ISPS pravilnikom, sadrži i:

- 1) mjere za sprečavanje unošenja oružja, opasnih materija i uređaja za upotrebu protiv lica, brodova ili luka, čiji prevoz brodom nije dozvoljen;
- 2) ograničena područja i mjere za sprečavanje neovlašćenog pristupa;
- 3) mjere za sprečavanje neovlašćenog pristupa brodu;
- 4) postupke za reagovanje na prijetnje u vezi sa bezbjednosnom zaštitom ili kršenjem bezbjednosne zaštite;

- 5) postupke za reagovanje vezi sa bezbjednosnom zaštitom na odgovarajućem nivou bezbjednosne zaštite;
- 6) postupke za evakuaciju u slučaju prijetnji u vezi sa bezbjednosnom zaštitom ili kršenjem bezbjednosne zaštite;
- 7) dužnosti člana posade odgovornog za bezbjednosnu zaštitu;
- 8) postupke revizije aktivnosti bezbjednosne zaštite;
- 9) postupke za obuku, vježbe i grupne vježbe, koji su u vezi sa planom bezbjednosne zaštite;
- 10) postupke za djelovanje u dodiru sa aktivnostima bezbjednosne zaštite luke;
- 11) postupke za redovno pregledavanje i ažuriranje plana bezbjednosne zaštite;
- 12) postupke za izvještavanje o nezgodama u vezi sa bezbjednosnom zaštitom;
- 13) određivanje brodskog oficira bezbjednosne zaštite;
- 14) određivanje oficira bezbjednosne zaštite kompanije, uključujući detaljne podatke za 24-satni kontakt;
- 15) postupke za obezbjeđivanje inspekcijskih pregleda, ispitivanja, baždarenja i održavanja bezbjednosne opreme koja se nalazi na brodu;
- 16) učestalost ispitivanja ili baždarenja bezbjednosne opreme koja se nalazi na brodu;
- 17) utvrđivanje mesta na kojima se nalaze tačke za aktiviranje brodskog sistema sigurnosnog uzbunjivanja; i
- 18) postupke, uputstva i smjernice o upotrebi brodskog sistema bezbjednosne uzbune, uključujući ispitivanje, aktiviranje, deaktiviranje i ponovno uključivanje i ograničavanje lažnih uzbuna.

#### Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 342/19-05-4433/2

Podgorica, 4. juna 2019. godine

Ministar,  
**Osman Nurković**, s.r.

Na osnovu čl. 17 i 32 Zakona o duvanu ( "Službeni list CG", br.48/08, 76/08, 40/11 i 42/15), člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br.56/14...37/17), kao i rješenja o privremenom prenosu ovlašćenja br.01-5581/1 od 09.04.2019.godine, Ministarstvo finansija, donosi

**R J E Š E N J E**

Privredno društvo "NTC" d.o.o. iz Nikšića, ul.Veselina Masleše br.13, upisuje se u Registar trgovaca na veliko ostalih duvanskih proizvoda (cigare i cigarilosi), pod rednim brojem: 04-1-269/1-19 od 10.06.2019.godine.

Broj:04-1- 269/2-19  
Podgorica, 12.06.2019.godine

v.d Generalna direktorica,  
**Biljana Peranović, s.r.**

Na osnovu člana 12 stav 5 Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06 i "Službeni list CG", br. 28/11 i 48/15), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je

## N A R E D B U

### O MJERAMA ZA SPREČAVANJE UNOŠENJA ŠTETNIH ORGANIZAMA NA BILJE, BILJNE PROIZVODE I OBJEKTE POD NADZOROM KOJI SE PRENOSE DRVENIM MATERIJALOM ZA PAKOVANJE PORIJEKLOM IZ KINE I BJELOGRUSIJE\*

1. Drveni materijal za pakovanje porijeklom iz Kine i Bjelorusije može se unositi u Crnu Goru, ako fitosanitarni inspektor na graničnim inspekcijskim mjestima, nakon izvršenog fitosanitarnog pregleda, utvrdi da je drveni materijal označen i da ne sadrži štetne organizme.

2. Materijal iz tačke 1 ove naredbe, osim drveta proizvedenog lijepljenjem, topotom, pritiskom ili njihovom kombinacijom i materijala za pakovanje u cijelosti sastavljenog od drveta debljine 6 mm i manje, je drvo ili proizvodi od drveta koji se koriste za potporu (pridržavanje), zaštitu ili prenošenje roba, u obliku sanduka, kutija, gajbi, bubenjeva i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta (box pallets) i ostalih podloga za utovar, okvira za palete kao i potporno drvo koje podupire pošiljke drveta (dunnage), koji se koristi za pakovanje i prevoz određenih roba tarifnih oznaka datih u Prilogu 1 koji je sastavni dio ove naredbe.

3. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o mjerama za sprečavanje unošenja štetnih organizama na bilje, biljne proizvode i objekte pod nadzorom koji se prenose drvenim materijalom za pakovanje porijeklom iz Kine\* ("Službeni list CG", br. 66/16 i 38/17).

4. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

---

\*U ovu naredbu prenijeta je Implementirajuća Odluka Komisije 2018/1137/EU od 10. avgusta 2018. godine o nadzoru, provjerama zdravstvenog stanja bilja i mjerama koje se moraju preduzeti za drveni materijal za pakovanje koji se stvarno koristi za prevoz određenih roba porijeklom iz određenih trećih zemalja (Commission Implementing Decision (EU) 2018/1137 of 10 August 2018 on the supervision, plant health checks and measures to be taken on wood packaging material for the transport of commodities originating in certain third countries.

Broj: 320-940/19-3  
Podgorica, 12. juna 2019. godine

Ministar,  
mr **Milutin Simović**, s.r.

## PRILOG 1

### Tarifne oznake određenih roba

Oznaka	Opis
2514 00 00	Škriljac, uključujući grubo tesan ili siječen testerom ili na drugi način u blokove ili ploče kvadratnog ili pravougaonog oblika
2515	Mermer, travertin, ekosin i ostali krečnjački kamen za spomenike ili građevinarstvo, prividne specifične mase 2,5 ili veće, i alabaster uključujući i grubo tesane ili sječene testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče kvadratnog ili pravougaonog oblika
2516	Granit, porfir, bazalt, pješčar i ostali kamen za spomenike ili građevinarstvo, uključujući i grubo tesane ili sječene testerom ili na drugi način u blokove ili ploče kvadratnog ili pravougaonog oblika
4401	Ogrijevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima; drvo u obliku iverja ili sličnih čestica, drvena piljevina, otpad od drveta, aglomerisani ili neaglomerisani u oblice, brikete, pelete i slične oblike
4415	Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža za pakovanje, od drveta; doboši (kalemovi) za kablove, od drveta; palete, sandučaste palete i druge utovarne table, od drveta; potpore za palete, od drveta:
4415 20	Palete, sandučaste palete i druge utovarne table; potpore za palete:
4415 20 90	Ostalo (sandučaste palete (boks-palete) i ostale podloge za utovar)
4415 20 20	Ravne palete, potpore za palate (palete i okviri za palete, od drveta)
4418	Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo od drveta, uključujući ploče sa saćem, sastavljene podne ploče, rezana i cijepana šindra: npr. građevinski elementi i stolarija, od drveta, uključujući celularne drvene ploče, sastavljene podne ploče, rezana šindra i cijepana šindra, od drva (osim oplata od šperploča, blokova, lamela i daščica za parket, nesastavljene, i montažnih objekata)
4421	Ostali proizvodi od drveta
6501 00	Tuljci, konusi i slični proizvodi od filca, neuobičeni i bez oboda; krugovi i cilindri (uključujući sječene cilindre) od filca
6801 00 00	Kocke za kaldrmu, ivičnjaci i ploče za trotoare od prirodnog kamena (osim od škriljaca)
6802	Obrađeni kamen za spomenike ili građevine (osim škriljaca) i proizvodi od njih, osim proizvoda iz tarifnog broja 6801; kockice za mozaik i slično, od prirodnog kamena (uključujući i od škriljaca) na podlozi ili bez podloge; vještački obojene granule, ljsupice i prah, od prirodnog kamena (uključujući od škriljaca)
6803 00	Škriljac obrađen, proizvodi od škriljca ili aglomerisanog škriljca
6810	Proizvodi od cementa, betona ili vještačkog kamena, armirani ili nearmirani
6811 40	Azbestno-cementni proizvodi, proizvodi od cementa sa celuloznim vlaknima ili slično, koji sadrže azbest
6902 00	Vatrostalne opeke, blokovi, pločice i slični vatrostalni keramički proizvodi za ugradnju, osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili od sličnih silikatnih zemlji
6904 00	Nevatrostalna keramička građevinska opeka, blokovi za podove, nosivi elementi ili ispuni i slično
6905 00	Crijepovi, dimnjaci, poklopci za dimnjake, cijevi za dimnjake, arhitektonski ukrasi i ostali građevinski keramički proizvodi
6906 00	Keramičke cijevi, odvodi, oluci i pribor za cijevi (osim onih od silikatnoga fosilnog brašna ili od slične silikatne zemlje, vatrostalnih keramičkih proizvoda, kapa na dimnjaku, cijevi izrađenih posebno za laboratorije, izolacijskih cijevi i priključaka te ostalih cijevi za izolaciju u elektrotehnici)
6907	Glazirane keramičke pločice za popločavanje ili oblaganje; glazirane keramičke kockice i slično za mozaik na podlozi ili bez podloge
6912 00 83	Keramičko stono i kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za domaćinstvo i toaletnu upotrebu od keramike, osim od porcelana: (od kremenaste gline (osim stonih proizvoda i kuhinjskih proizvoda, kada, bidea, sudopera i sličnih sanitarnih proizvoda, statua i sličnih ukrasnih proizvoda, lonaca, vrčeva i sličnih posuda za prenošenje i pakovanje robe))
6912 00 23	Proizvodi od kremenaste gline (Stoni proizvodi i kuhinjski proizvodi, od kremenaste gline (osim statua i drugih ukrasnih proizvoda, lonaca, vrčeva i sličnih posuda za prenošenje i pakovanje robe, mlinova za kafu i začine sa posudicama od keramike i radnim dijelom od metala))

7210	Plosnati valjani proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, platirani ili prevućeni
7313 00	Bodljikava žica, od gvožđa ili čelika; upredena traka ili jednostruka pljosnata žica, sa bodljama ili bez njih, i lako upredena žica koja se upotrebljava za ograde, od gvožđa ili čelika
7317 00	Ekseri, klinci, ekserskići za crtaće table, valoviti ekseri, zašiljeni kramponi (osim onih iz tar. broja 8305) i slični predmeti, od gvožđa ili čelika, sa ili bez glave od drugog materijala, ali isključujući takve proizvode sa glavom od bakra
7318	Vijci, navrtke, tifroni, vijci sa kukom, zakivci, zatezni klinovi, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od gvožđa ili čelika (osim obloženih vijaka, čepova i slično, nanizanih)
7415	Ekseri, klinci, ekserskići za crtaće table, pojedinačne prošivene spajalice (osim onih iz tar. broja 8305) i slični proizvodi od bakra ili gvožđa i čelika sa bakarnom glavom; vijci, navrtke, matice, vijci sa kukom, zakivci, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući i elastične podloške) i slični proizvodi od bakra (osim obloženih vijaka, čepova, čepova za bačve i slično, nanizanih)
8101 96	Žica od volframa
8102 96	Žica od molibdена
8205 90 10	Nakovnji; prenosne kovačnice; tocilja sa postoljem, okretna rukom ili pedalom
8465 93	Mašine za brušenje, glaćanje ili poliranje (za obradu drva, pluta, kosti, tvrde gume, tvrde plastike ili sličnih tvrdih materijala (osim strojeva za rad u ruci i obradnim centrima))
4504 90 80	Ostalo (Aglomerirano pluto (sa ili bez vezivnih tvari) i proizvodi od aglomeriranog pluta (osim obuće i njezinih dijelova, uložaka za obuću, izmjenjivih ili ne; pokrivala za glavu i njihovih dijelova; dijelova za puške; igračaka, igara i sportskih artikala i njihovih dijelova; blokova, ploča, listova i vrpca; pločica svih oblika; punih cilindričnih oblika, uključujući diskove; čepova))
4823 90 85	Ostalo (Papir, karton, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana, u trakama i svicima širine 36 cm ili manje, u kvadratnim ili pravokutnim listovima gdje ni jedna strana nije veća od 36 cm u nepresavijenom stanju ili rezani u obliku, samo ne u kvadratne i pravokutne, i ostali proizvodi od papirne mase, papira, kartona, celulozne vate ili koprene od celuloznih vlakana, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu)
7108 13 80	Ostalo (Zlato, uključujući zlato prevućeno platinom, nemonetarno, u obliku poluproizvoda (osim limova i traka debljine (isključujući podlogu) veće od 0,15 mm, ploča, šipki, žica i profila))
7110 19 80	Ostalo (Platina u neobrađenom obliku (osim limova i traka debljine (isključujući podlogu) veće od 0,15 mm, ploča, šipki, žica i profila))
7304 31 20	Precizne cijevi (Bešavne cijevi i šuplji profili, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnovučene ili hladnovaljane „hladnoredukovane”, precizne cijevi (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode i zaštitnih i proizvodnih cijevi koje se koriste pri bušenju za dobijanje nafte ili plina))
7304 41 00	Hladno vučene ili hladno valjane (Bešavne cijevi i šuplji profili, kružnoga poprečnog presjeka, od nerđajućeg čelika, hladno vučene ili hladno valjane „hladnoredukovane” (osim cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode i zaštitnih i proizvodnih cijevi koje se koriste pri bušenju za dobijanje nafte ili plina))
8407 33 20	Klipni motori sa unutrašnjim sagorijevanjem, na paljenje pomoću svijećice, sa naizmjeničnim ili obrtnim kretanjem klipa: Zapremine preko 250 cm <sup>3</sup> do 500 cm <sup>3</sup>
8407 33 80	Klipni motori sa unutrašnjim sagorijevanjem, na paljenje pomoću svijećice, sa naizmjeničnim ili obrtnim kretanjem klipa: Zapremine preko 500 cm <sup>3</sup> do 1000 cm <sup>3</sup>
8424 49 10	Prskalice i raspršivači praha konstruisani za ugradnju na traktor ili za vuču traktorom
8424 82 90	Ostali Mehanički uređaji za poljoprivodu ili hortikulturu, neovisno jesu li na ručni pogon ili ne, za izbacivanje, prskanje ili raspršivanje tečnosti ili praha
8424 89 40	Mehanički uređaji za izbacivanje, disperziju ili prskanje vrste koja se isključivo ili uglavnom koristi za proizvodnju štampanih kola ili sklopova štampanih kola
8424 89 70	Ostalo (Mehanički uređaji, neovisno o tome jesu li na ručni pogon, za izbacivanje, prskanje i raspršivanje

	tečnosti ili praha, koji nisu uključeni na drugom mjestu)
8467 29 51	Ugaone brusilice
8544 19 00	Ostalo (Žica za namotaje za namjenu u elektrotehnici, od ostalih materijala osim bakra, izolirana)
8544 49 91	Žice i kablovi, čiji pojedinačni provodnici imaju prečnik veći od 0,51 mm (Električna žica i kablovi, za napon ne veći od 1 000 V, izolovani, bez priključnih uređaja, sa prečnik pojedinog žičnog vodiča većim od 0,51 mm, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu)
8708 30 10	Za industrijsku montažu (sklapanje): traktora jednoosovinskih iz tar, podbroja 8701 10; vozila iz tar. broja 8703; vozila iz tar. broja 8704 bilo sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu-dizel), zapremine cilindara do 2500 cm <sup>3</sup> , ili sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću svjećice, zapremine cilindara do 2 800 cm <sup>3</sup> ; vozila iz tar. broja 8705
8708 40 20	Za industrijsku montažu (sklapanje): traktora jednoosovinskih iz tar, podbroja 8701 10; vozila iz tar. broja 8703; vozila iz tar. broja 8704 bilo sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu-dizel), zapremine cilindara do 2 500 cm <sup>3</sup> , ili sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću svjećice, zapremine cilindara do 2 800 cm <sup>3</sup> ; vozila iz tar. broja 8705
8708 91 20	Za industrijsku montažu (sklapanje): traktora kojima se upravlja stojeći (bez sjedišta) iz tar podbroja 8701 10; vozila iz tar. broja 8703; vozila iz tar. broja 8704 bilo sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu-dizel), zapremine cilindara do 2500 cm <sup>3</sup> , ili sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću svjećice, zapremine cilindra do 2 800 cm <sup>3</sup> ; vozila iz tar. broja 8705
8708 92 20	Za industrijsku montažu (sklapanje): traktora jednoosovinskih iz tar, podbroja 8701 10; vozila iz tar. broja 8703; Vozila iz tar. broja 8704 bilo sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu-dizel), zapremine cilindara do 2500 cm <sup>3</sup> , ili sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću svjećice, zapremine cilindra do 2 800 cm <sup>3</sup> ; vozila iz tar. broja 8705

Na osnovu člana 4 st. 2 i 4, člana 12 stav 7, člana 14 stav 7, člana 16 stav 2, člana 19 stav 3, člana 26 stav 3, člana 26a stav 4, člana 31 stav 2, člana 32 stav 4, člana 34 st. 4 i 5, člana 35 stav 4, člana 37 stav 6, člana 38 stav 6, člana 39 stav 3 i člana 76 Zakona o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06 i "Službeni list CG", br. 61/11 i 48/15), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je

**PRAVILNIK  
O IZMJENI PRAVILNIKA O PROIZVODNJI I STAVLJANJU U PROMET SJEMENSKOG  
MATERIJALA KRMNOG BILJA\***

**Član 1**

U Pravilniku o proizvodnji i stavljanju u promet sjemenskog materijala krmnog bilja\* ("Službeni list CG", broj 21/18), Prilog 4 mijenja se i glasi:

**"PRILOG 4**

**DOZVOLJENA KOLIČINA SJEMENSKOG MATERIJALA KRMNOG BILJA U PARTIJI**

Vrsta	Najveća masa partije (t)	Najveća masa uzorka uzeta iz partije (g)	Masa uzorka za određivanje prema broju predviđeno u kolonama 3 do 7 Priloga 2 Dio 2. Tabela 1 i kolonama 12 do 14 Priloga 2 Dio 2 Tabela 2
1	2	3	4
<b>Poaceae (Gramineae)<sup>(1)</sup></b>			
<i>Agrostis canina</i>	10	50	5
<i>Agrostis capillaris</i>	10	50	5
<i>Agrostis gigantea</i>	10	50	5
<i>Agrostis stolonifera</i>	10	50	5
<i>Alopecurus pratensis</i>	10	100	30
<i>Arrhenatherum elatius</i>	10	200	80
<i>Bromus catharticus</i>	10	200	200
<i>Bromus sitchensis</i>	10	200	200
<i>Cynodon dactylon</i>	10	50	5
<i>Dactylis glomerata</i>	10	100	30
<i>Festuca arundinacea</i>	10	100	50
<i>Festuca filiformis</i>	10	100	30
<i>Festuca ovina</i>	10	100	30
<i>Festuca pratensis</i>	10	100	50
<i>Festuca rubra</i>	10	100	30
<i>Festuca trachyphylla</i>	10	100	30
<i>x Festulolium</i>	10	200	60
<i>Lolium multiflorum</i>	10	200	60
<i>Lolium perenne</i>	10	200	60
<i>Lolium x hybridum</i>	10	200	60
<i>Phalaris aquatica</i>	10	100	50
<i>Phleum nodosum</i>	10	50	10

<i>Phleum pratense</i>	10	50	10
<i>Poa annua</i>	10	50	10
<i>Poa nemoralis</i>	10	50	5
<i>Poa palustris</i>	10	50	5
<i>Poa pratensis</i>	10	50	5
<i>Poa trivialis</i>	10	50	5
<i>Trisetum flavescens</i>	10	50	5
<b>Fabaceae (Leguminosae)</b>			
<i>Biserrula pelecinus</i>	10	30	3
<i>Galega orientalis</i> Lam.	10	250	200
<i>Hedysarum coronarium:</i>			
– <i>plod</i>	10	1000	300
– <i>sjeme</i>	10	400	120
<i>Lathyrus cicera</i>	25	1000	140
<i>Lotus corniculatus</i>	10	200	30
<i>Lupinus albus</i>	25	1000	1000
<i>Lupinus angustifolius</i>	25	1000	1000
<i>Lupinus luteus</i>	25	1000	1000
<i>Medicago doliata</i>	10	100	10
<i>Medicago italicica</i>	10	100	10
<i>Medicago littoralis</i>	10	70	7
<i>Medicago lupulina</i>	10	300	50
<i>Medicago murex</i>	10	50	5
<i>Medicago polymorpha</i>	10	70	7
<i>Medicago rugosa</i>	10	180	18
<i>Medicago sativa</i>	10	300	50
<i>Medicago scutellata</i>	10	400	40
<i>Medicago truncatula</i>	10	100	10
<i>Medicago × varia</i>	10	300	50
<i>Onobrychis viciifolia:</i>			
– <i>plod</i>	10	600	600
– <i>sjeme</i>	10	400	400
<i>Ornithopus compressus</i>	10	120	12
<i>Ornithopus sativus</i>	10	90	9
<i>Pisum sativum</i>	25	1000	1000
<i>Trifolium alexandrinum</i>	10	400	60
<i>Trifolium fragiferum</i>	10	40	4
<i>Trifolium glanduliferum</i>	10	20	2
<i>Trifolium hirtum</i>	10	70	7
<i>Trifolium hybridum</i>	10	200	20
<i>Trifolium incarnatum</i>	10	500	80
<i>Trifolium isthmocarpum</i>	10	700	3
<i>Trifolium michelianum</i>	10	25	2
<i>Trifolium pratense</i>	10	300	50
<i>Trifolium repens</i>	10	200	20
<i>Trifolium resupinatum</i>	10	200	20
<i>Trifolium squarrosum</i>	10	150	15
<i>Trifolium subterraneum</i>	10	250	25
<i>Trifolium vesiculosum</i>	10	100	3
<i>Trigonella foenum graecum</i>	10	500	450
<i>Vicia benghalensis</i>	20	1000	120
<i>Vicia faba</i>	25	1000	1000
<i>Vicia pannonica</i>	20	1000	1000
<i>Vicia sativa</i>	25	1000	1000
<i>Vicia villosa</i>	20	1000	1000

Ostale vrste			
<i>Brassica napus var. napobrassica</i>	10	200	100
<i>Brassica oleracea con var. accephala</i>	10	200	100
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	10	300	40
<i>Plantago lanceolata</i>	5	20	2
<i>Raphanus sativus var. oleiformis</i>	10	300	300

(1) Dobavljač može povećati maksimalnu težinu partije (lot) na 25 tona ako ima odbrenje organa uprave nadležnog za sjeme.

Maksimalna masa partije ne smije prelaziti više od 5 % propisane mase."

## Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

---

\* U ovaj pravilnik je prenešena: Implementaciona direktiva Komisije (EU) 2018/1028 od 19. jul 2018. o ispravku Implementacione direktive (EU) 2016/2109 o izmjeni Direktive Savjeta 66/401/EEZ u pogledu uvrštavanja novih vrsta i botaničkog naziva vrste *Lolium x boucheanum* Kunth

Broj: 320-343/18-7  
Podgorica, 10. juna 2019. godine

Ministar,  
mr **Milutin Simović**, s.r.

Na osnovu člana 4 st. 2 i 4, člana 5 stav 4, član 14 stav 7, člana 16 stav 2, člana 19 stav 3, člana 26 stav 3, člana 26a stav 4, člana 31 stav 2, člana 32 stav 4, člana 33 stav 4, člana 34 st. 4 i 5, člana 35 stav 4, člana 37 stav 6, člana 38 stav 7, člana 39 stav 3 i člana 76 Zakona o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06 i "Službeni list CG", br. 61/11 i 48/15), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je

**PRAVILNIK  
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROIZVODNJI I STAVLJANJU U PROMET  
SJEMENSKOG MATERIJALA ŽITA\***

**Član 1**

U Pravilniku o proizvodnji i stavljanju u promet sjemenskog materijala žita\* („Službeni list CG“, broj 13/14) Prilog 1 mijenja se i glasi:

**„PRILOG 1  
USLOVI ZA USJEV SJEMENA**

Sjetva sjema vrši se:

- 1) u plodoredu prema vrsti žita, pri čemu predusjev mora odgovarati vrsti žita čije se sjeme proizvodi, a u usjevu ne smije biti samoniklih biljaka predusjeva;
- 2) na način da usjev u pogledu udaljenosti od susjednih izvora polena, koji može dovesti do nepoželjnog stranog oprasivanja, bude u skladu sa Tabelom 1 ovog priloga:

**Tabela 1. Uslovi za prostornu izolaciju**

<b>Usjev</b>	<b>Najmanja udaljenost</b>
<b><i>Phalaris canariensis, Secale cereale</i> osim hibrida:</b>	
— za proizvodnju osnovnog sjemena	300 m
— za proizvodnju sertifikovanog sjemena	250 m
<b><i>Sorghum spp.</i></b>	
— za proizvodnju osnovnog sjemena*	400 m
— za proizvodnju sertifikovanog sjemena*	200 m
<b><i>xTriticosecale, samooplodne sorte</i></b>	
— za proizvodnju osnovnog sjemena	50 m
— za proizvodnju sertifikovanog sjemena	20 m
<b><i>Zea mays</i></b>	200 m

\*Minimalna izolacija može se zanemariti ako postoji odgovarajuća zaštita od nepoželjnog stranog oprasivanja.

Na područjima gdje prisutnost *S. halepense* ili *S. sudanense* predstavlja problem zbog unakrsnog oprasivanja, primjenjuje se:

- a) usjevi za proizvodnju osnovnog sjemena *Sorghum bicolor* ili njegovih hibrida izoluju se na udaljenosti od najmanje 800 m od bilo kojeg izvora nepoželjnog stranog polena (radi sprječavanja nepoželjnog stranog opašivanja);
- b) usjevi za proizvodnju sertifikovanog sjemena *Sorghum bicolor* ili njegovih hibrida izoluju se na udaljenosti od najmanje 400 m od bilo kojeg izvora nepoželjnog stranog polena.

3) na način da se očuva identitet i čistoća sorte, a u slučaju usjeva samooplodne linije, očuvanje identiteta čistoće i svojstava.

Za proizvodnju, sjemena hibridnih sorti primjenjuju se odredbe stava 1 tačke 3 ovog priloga u pogledu svojstava komponenti uključujući mušku sterilnost ili obnovu plodnosti.

Usjevi *Oryza sativa*, *Phalaris canariensis*, *Secale cereale* osim hibrida, *Sorghum* spp. i *Zea mays* treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

A. *Oryza sativa*:

Broj biljaka koje su prepoznate kao očigledno zaražene *Fusarium fujikuroi* ne smije biti veći od:

- dvije biljke na  $200\text{ m}^2$  za proizvodnju osnovnog sjemena;
- četiri biljke na  $200\text{ m}^2$  za proizvodnju sertifikovanog sjemena prve generacije;
- osam biljaka na  $200\text{ m}^2$  za proizvodnju sertifikovanog sjemena druge generacije.

Broj biljaka koje su prepoznate kao divlje ili biljke sa crvenim zrnom ne smije biti veći od:

- nula biljaka za proizvodnju osnovnog sjemena;
- jedna biljka na  $100\text{ m}^2$  za proizvodnju sertifikovanog sjemena prve i druge generacije.

B. *Phalaris canariensis*, *Secale cereale* osim hibrida:

Broj biljaka u usjevu, koje su prepoznate da nijesu pravi pripadnici sorte ne smije biti veći od:

- jedne biljke na  $30\text{ m}^2$  za proizvodnju osnovnog sjemena;
- jedne biljke na  $10\text{ m}^2$  za proizvodnju sertifikovanog sjemena.

C. *Sorghum* spp.

a) Procenat broja biljaka vrste *Sorghum* osim usjeva ili biljaka za koje je prepoznato da očito nijesu pravi pripadnici samooplodne linije ili komponente, ne smije biti veći:

- u proizvodnji osnovnog sjemena:

1. pri cvjetanju: 0,1%;

2. pri sazrijevanju: 0,1%;

- u proizvodnji sertifikovanog sjemena:

1. biljke muške komponente koje su raspršile polen kada biljke ženske komponente imaju receptivne žigove tučka: 0,1%;

2. biljke ženske komponente:

- u cvjetanju: 0,3%;

- u sazrijevanju: 0,1%;

b) Za proizvodnju sertifikovanog sjemena hibridnih sorti treba da budu ispunjeni sljedeći uslovi:

- da dovoljna količina polena bude raspršena od strane biljaka muške komponente dok biljke ženske komponente imaju receptivne žigove tučka;

- da biljke ženske komponente imaju receptivne žigove tučka, pri čemu procenat biljaka te komponente koje su raspršile polen ili raspršuju polen ne smije biti veći od 0,1%;

- c) Za usjeve samooprašujućih sorti ili sintetičkih sorti *Sorghum spp.* broj biljaka u usjevu za koje je očito da nijesu pravi pripadnici sorte ne smije biti veći od:
- jedne biljke na  $30\text{ m}^2$  u slučaju proizvodnje osnovnog sjemena;
  - jedne biljke na  $10\text{ m}^2$  u slučaju proizvodnje sertifikovanog sjemena.

*D. Zea mays:*

- 1) Procenat biljaka koje su prepoznate da nijesu pravi pripadnici sorte, samooplodne linije ili komponente ne smije biti veći od:
  - a) za proizvodnju osnovnog sjemena:
    - inbred linije: 0.1%;
    - jednostavni hibrid, svaka komponenta: 0.1%;
    - stranooplodna sorte (*open-pollinated*): 0.5%;
  - b) za proizvodnju sertifikovanog sjemena:
    - komponenta hibridnih sorti:
      1. inbred linije: 0,2%;
      2. jednostavni hibrid: 0,2%;
      3. stranooplodna sorta: 1.0%;
    - stranooplodne sorte: 1.0%;
- 2) Proizvodnja sjemena hibridnih sorti vrši se pod uslovom da:
  - a) muška komponenta, oprašuje dovoljnom količinom polena dok su biljke ženske komponente u cvjetanju;
  - b) se uklanjaju metlice, gdje je to odgovarajuće;
  - c) 5% ili više biljaka ženskih komponenata imaju receptivni žig tučka, procenat ženskih komponenata koje su raspršile i/ili raspršuju polen nije veći od:
    - 1 % kod bilo koje kontrole u polju;
    - 2 % kod ukupnih službenih kontrola u polju.

Smatra se da su biljke raspršile polen ili da ga raspršuju kada su na 50 mm ili više od centralne ose ili lateralna metlice, prašnici izašli iz pljevica i raspršili ili raspršuju polen.

**4. Hibrid *Secale cereale***

Usjevi hibrida *Secale cereale* treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

- a) da je obezbjeđena prostorna izolacija od susjednih izvora polena u skladu sa Tabelom 2 ovog priloga.

Tabela 2 - Uslovi za prostornu izolaciju

Usjev	Minimalna prostorna izolacija
Za proizvodnju osnovnog sjemena:	
-kada se koristi muška sterilnost	1000 m
-kada se ne koristi muška sterilnost	600 m
Za proizvodnju sertifikovanog sjemena	500 m

- b) da se očuva identitet i čistoća u pogledu karakteristika komponenti, uključujući i mušku sterilnost:

- 1) broj biljaka u usjevu, koje su prepoznate da nijesu pravi pripadnici komponenata ne smije biti veći od:
  - jedne biljke na  $30\text{ m}^2$  za proizvodnju osnovnog sjemena;

- jedne biljke na  $10\text{ m}^2$  za proizvodnju sertifikovanog sjemena, u kontroli u polju primjenjuje se samo na žensku komponentu;
- 2) u slučaju osnovnog sjemena, kada se koristi muška sterilnost, stepen sterilnosti muške sterilne komponente treba da iznosi najmanje 98%.
- c) sertifikovano sjeme proizvodi se u miješanom uzgoju ženske muško-sterilne komponente sa muškom komponentom koja obnavlja mušku plodnost, gdje je to primjenjivo.

5. Usjevi za proizvodnju certifikovanog sjemena hibrida *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum spelta* i samooplodne *xTriticosecale* kao i usjevi za proizvodnju sertifikovanog sjemena hibrida *Hordeum vulgare* tehnikom koja nije citoplazmatska muška sterilnost (CMS) proizvode se:

- a) na udaljenosti od susjednih izvora polena:
  - ženske komponente je 25 m od bilo koje druge sorte iste vrste osim usjeva muške komponente;
  - ako postoji zaštita od nepoželjnog stranog oprasivanja udaljenost se može zanemariti.
- b) očuvanjem identiteta i čistoće u pogledu karakteristika komponenati odnosno ako se sjeme proizvodi upotrebom hemijsko-hibridizacionog sredstva:
  - minimalna čistoća sorte svake komponente:
    - 1) ovas, ječam, pirinač, pšenica, tvrda pšenica i krupnik: 99,7%;
    - 2) samooplodni tritikale: 99,0%;
  - minimalni hibriditet treba da bude 95%, a procenat hibriditeta ocjenjuje se u skladu sa međunarodnim metodama, a ukoliko se hibriditet utvrđuje tokom ispitivanja sjemena prije sertifikovanja, ne vrši se utvrđivanje hibriditeta tokom kontrole na polju.

5a. Usjevi za proizvodnju osnovnog i sertifikovanog sjemena hibrida *Hordeum vulgare* tehnikom citoplazmatske muške sterilnosti proizvode:

- a) se na udaljenosti od susjednih izvora polena, koji može rezultirati nepoželjnim stranim oprasivanjem, bude za:
  - osnovno sjeme 100 m;
  - sertifikovano sjeme 50m;
- b) se na način kojim se obezbjeđuje dovoljan sortni identitet i čistoća u pogledu svojstava komponenata;
  - 1) da procenat broja biljaka koje očito nisu pravi pripadnici tipa ne prelazi za:
    - osnovno sjeme, 0,1 % za liniju održavanja i obnavljanja, kao i 0,2 % za žensku komponentu CMS-a;
    - sertifikovano sjeme, 0,3 % za liniju obnavljanja i žensku komponentu CMS-a te 0,5 % u slučaju da je ženska komponenta CMS-a jednostruki hibrid;
  - 2) da nivo muške sterilnosti ženske komponente iznosi najmanje:
    - 99,7 % za usjeve koji se upotrebljavaju za proizvodnju osnovnog sjemena;
    - 99,5 % za usjeve koji se upotrebljavaju za proizvodnju certificiranog sjemena;
  - 3) da se zahtjevi iz tačke b ispituju laboratorijski nakon provjere.
- c) po potrebi za sertifikovano sjeme u miješanom uzgoju ženske muško-sterilne komponente sa muškom komponentom kojom se obnavlja plodnost.

6. Kontrolom štetnih organizama, a naročito *Ustilaginea* u usjevima sjemena radi njihovog dovođenja na najmanji mogući nivo u skladu sa zakonom kojim je uređena zdravstvena zašta bilja.

7. Ispunjavanje uslova iz tač. 1 do 6 ispituje se odnosno potvrđuje, u slučaju osnovnog sjemena službenim terenskim kontrolnim pregledima, a u slučaju sertifikovanog sjemena, službenim terenskim kontrolnim pregledima ili kontrolnim pregledima koji se sprovode u okviru službenih kontrola.

8. Pregledi iz tačke 7:

- vrše se kada stanje i faza razvoja usjeva omogućavaju odgovarajuća ispitivanja.

- vrše se kroz terenske inspekcijske preglede najmanje:

(a) za *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Phalaris canariensis*, *xTriticosecale*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum spelta*, *Secale cereale*: jedan;

(b) za *Sorghum spp.* i *Zea mays* tokom sezone cvjetanja:

- prirodno opršene sorte: jedan;

- samoplodne linije ili hibridi: tri.

Kada usjev slijedi nakon usjeva *Sorghum spp.* i *Zea mays*, bilo u prethodnoj ili u tekućoj godini, vrši se najmanje jedan poseban terenski kontrolni pregled kako bi se provjerilo da li su ispunjeni uslovi utvrđeni ovim Prilogom, a veličina, broj i raspodjela dijelova polja na kojima se vrše pregled, određuju se u skladu sa određenim metodama.

## **USLOVI ZA SJEME**

1. Sjeme treba da ima odgovarajući identitet i čistoću sorte ili u slučaju sjemena inbred linije, identitet i čistoća treba da su u saglasnosti sa njegovim karakteristikama.

Na sjeme hibridnih sorti, odredbe stava 1 ovog priloga, primjenjuju se na karakteristike komponenata.

Sjeme:

A. *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum spelta* osim hibrida treba da ispunjava uslove minimalne čistoće iz Tabele 3 ovog priloga.

Tabela 3 - Minimalna čistoća sorte

<b>Kategorija</b>	<b>Minimalna čistoća sorte (%)</b>
Osnovno sjeme	99,9
Sertifikovano sjeme, prva generacija	99,7
Sertifikovano sjeme, druga generacija	99,0

Minimalna čistoća sorte ispituje se stručnom kontrolom u polju i u skladu sa uslovima za usjev sjemena iz ovog priloga.

B. Samooplodne sorte *xTriticosecale* osim hibrida treba da ispunjava uslove minimalne čistoće iz Tabele 4 ovog priloga.

Tabela 4 - Minimalna čistoća sorte

<b>Kategorija</b>	<b>Minimalna čistoća sorte (%)</b>
Osnovno sjeme	99,7
Sertifikovano sjeme, prva generacija	99,0
Sertifikovano sjeme, druga generacija	98,0

Minimalna čistoća sorte ispituje se stručnom kontrolom u polju i u skladu sa uslovima za usjev sjemena iz ovog priloga.

C. Hibridi vrsta *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum spelta* i samooplodne *xTriticosecale*:

- minimalna čistoća sorte sjemena iz kategorije sertifikovano sjeme treba da je 90 %;
- u slučaju vrste *Hordeum vulgare* proizvedene tehnikom CMS sortna čistoća sjemena treba da je 85 %;
- nečistoće koje nijesu linija obnavljanja ne smiju prelaziti 2 %;
- minimalna čistoća sorte potvrđuje se postkontrolnim ispitivanjem sjemena.

D. *Sorghum spp.* i *Zea mays*:

Kada se za proizvodnju sertifikovanog sjemena hibridnih sorti koristi ženska muško-sterilna komponenta i muška komponenta koja ne obnavlja mušku fertilnost, sjeme se proizvodi:

- ili miješanjem partija sjemena u mjeri koja je primjerena sorti gdje se, sa jedne strane, koristi ženska muško-sterilna komponenta, a sa druge strane, ženska muško-fertilna komponenta;
- ili uzgajanjem ženske muško-sterilne komponente i ženske muško-fertilne komponente u mjeri adekvatnoj sorti.

Udio tih komponenata ispituje se kontrolom u polju.

E. *Hibrid Secale cereale* i hibridi proizvedeni tehnikom CMS vrste *Hordeum vulgare*

Udio komponenata u hibridu *Secale cereale* u pogledu identiteta i čistoće uključujući i mušku sterilnost ispituje se kontrolom u polju.

2. Sjeme u pogledu klijanja, analitičke čistoće i sadržaja sjemena treba da ispunjava uslove date u tabeli 5 ovog priloga:

Tabela 5. Uslovi za klijanje, analitičku čistoću i sadržaja sjemena

Vrsta i kategorija	Minimalna klijavost (% od čistog sjemena)	Minimalna analitička čistoća (maseni %)	Najveći dozvoljeni broj sjemena drugih biljnih vrsta uključujući crveno sjeme <i>Oryza sativa</i> u uzorku mase date u koloni 4 priloga 8 ovog pravilnika						
			Druge biljne vrste (a)	Crveno sjeme <i>Oryza sativa</i>	Druge vrste žita	Druge biljne vrste, osim žita	<i>Avena fatua</i> , <i>A. sterilis</i> , <i>A. ludoviciana</i> , <i>Loliumtemulentum</i>	<i>Raphanus raphanistrum Agrostemma githago</i>	<i>Panicum spp.</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Avena sativa</i> , <i>Avena strigosa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Triticum durum</i> , <i>Triticum spelta</i>									
–osnovno sjeme	85	99	4		1(b)	3	0(c)	1	
–C1, C2	85(d)	98	10		7	7	0(c)	3	
<i>Avena Nuda</i> ,									
– osnovno sjeme	75	99	4		1(b)	3	0(c)	1	
–C1, C2	75(d)	98	10		7	7	0(c)	3	
<i>Oryza sativa</i>									
– osnovno sjeme	80	98	4	1					1
–C1	80	98	10	3					3
– C2	80	98	15	5					3
<i>Secale cereale</i>									
– osnovno sjeme	85	98	4		1(b)	3	0(c)	1	
– C	85	98	10		7	7	0(c)	3	

<i>Phalaris canariensis</i>							
– osnovno sjeme	75	98	4	1(b)		0(c)	
– C	75	98	10		5	0(c)	
<i>Sorghum spp.</i>							
<i>Sorghum spp.</i>	80	98	0				
<i>xTriticosecale</i>							
– osnovno sjeme	80	98	4	1(b)	3	0(c)	1
– C1, C2	80	98	10		7	0(c)	3
<i>Zea mays</i>							
<i>Zea mays</i>	90	98	0				

Napomena:

- (a) najveći dozvoljeni sadržaj sjemena, naveden u koloni 4, uključuje sjeme iz kolona 5 do 10;
- (b) ako je u prvom uzorku 1 sjemenka više od dozvoljenog broja, to se ne smatra kao nečistoća (primjesa), ako je drugi uzorak jednake veličine bez sjemena drugih vrsta žita;
- (c) prisutnost 1 sjemenke *Avena fatua*, *Avena sterilis* ili *Lolium temulentum* u propisanom uzorku ne smatra se kao nečistoća, ako je drugi uzorak jednake veličine bez sjemena navedenih vrsta biljaka;
- (d) kod sorti *Hordeum vulgare* koje su službeno razvrstane u grupu 'golica', najmanja klijavost je smanjena na 75% čistog sjemena. U tom slučaju na etiketi je naznačeno 'minimalna klijavost 75%'.

3. Štetni organizmi koji smanjuju upotrebljivost sjemena trebaju biti na najmanjem mogućem nivou, a glavnica raži *Claviceps purpurea* u skladu sa *Tabelom 6* (maksimalni broj sklerocija ili djelova sklerocija u uzorku mase propisane kolonom 3 iz Priloga 8 ovog pravilnika):

Tabela 6 Maksimalni broj sklerocija ili djelova sklerocija u uzorku

Kategorija	<i>Claviceps purpurea</i>
<b>Žita, osim hibrida <i>Secale Cerale</i></b>	
– osnovno sjeme	1
– sertifikovano sjeme	3
<b>hibridi <i>Secale Cerale</i></b>	
– osnovno sjeme	1
– sertifikovano sjeme	4*

\* prisutnost 5 sklerocija ili njihovih djelova u uzorku propisane mase smatra se da odgovara standardu ako drugi uzorak iste mase ne sadrži više od 4 sklerocije ili djelova sklerocija

## Član 2

Prilog 2 mijenja se i glasi:

## ETIKETA

### A. Etiketa za osnovno i sertifikovano sjeme

#### a) za osnovno i sertifikovano sjeme sadrži sljedeće podatke:

- 1) naziv organa ovlašćenog za sertifikaciju, naziv ili skraćenica zemlje;
- 2) referentni broj partije;
- 2a) službeno dodjeljen serijski broj;
- 3a) mjesec i godina plombiranja: „**plombirano ..... (mjesec i godina)**“; ili mjesec i godina posljednjeg službenog uzorkovanja radi sertifikacije: „**uzorci uzeti .... (mjesec i godina)**“;
- 5) biljna vrsta: latinski i narodni naziv;
- 6) naziv sorte naznačen minimum na latiničnom pismu;
- 7) kategorija;
- 8) zemlja proizvodnje;
- 9) neto ili bruto masa ili broj sjemena u pakovanju;
- 10) ako je naznačena masa, a korišćeni su granulisani pesticidi, materije za peletiranje ili drugi čvrsti dodaci, navodi se vrsta primjese kao i približan odnos između mase čistog sjemena i ukupne mase;
- 11) ako je tretirano: naziv aktivne supstance sredstva za zaštitu bilja;
- 12) u slučaju sorti koje su hibridi ili inbred linije:
  - za osnovno sjeme: navodi se naziv komponente koje je službeno prihvaćeno sa ili bez navođenja konačne sorte, koju prati u slučaju hibrida ili inbred linija koje su namjenjene isključivo kao komponente za konačnu sortu, uz navođenje riječi „**komponenta**“;
  - za osnovno sjeme u ostalim slučajevima: navodi se naziv komponente kojoj osnovno sjeme pripada i koje može biti naznačeno u obliku koda ili šifre, uz poziv na konačnu sortu, sa ili bez poziva na njenu funkciju (muška ili ženska), uz navođenje riječi „**komponenta**“;
  - za sertifikovano sjeme: navodi se ime sorte kojoj sjeme pripada, uz navođenje riječi „**hibrid**“;
- 13) u slučaju ponovnog ispitivanja klijavosti naznačava se „**ponovo ispitano .... (mjesec i godina)**“, a može se navesti i naziv laboratorije koja je vršila ponovno ispitivanje.

#### b) za mješavinu sjemena sadrži sljedeće podatke:

- 1) „**mješavina ...**“ (navesti vrste ili sorte);
- 2) država i organ odgovoran za plombiranje;
- 2a) službeno dodjeljen serijski broj;
- 3) broj partije;
- 4) mjesec i godina plombiranja: „**plombirano .....(mjesec i godina)**“;
- 5) vrsta, kategorija, sorta, zemlja proizvodnje i maseni udio svake od komponenata, pri čemu nazivi vrste i sorte treba da su naznačeni minimum na latiničnom pismu;
- 6) neto ili bruto masa ili broj sjemena u pakovanju;
- 7) ako je naznačena masa i koriste se granulisani pesticidi, peletirane materije ili drugi čvrsti aditivi, naznačava se vrsta aditiva, približan odnos između mase čistog sjemena i ukupne mase;
- 8) u slučaju ponovnog ispitivanja klijavosti naznačava se „**ponovo ispitano ... (mjesec i godina)** „, a može se navesti i naziv laboratorije odgovorne za ponovno ispitivanje ovaj podatak može biti i na službenoj naljepnici prilijepljenoj na etiketi na pakovanju;
- 9) „**Prodaja dozvoljena ekskluzivno u ..... (naziv države).**“.

**B. Minimalne dimenzije:**

**110 mm x 67 mm.**

**C. Etiketa za sjemena koja nijesu konačno sertifikovana**

a) Podaci na etiketi:

- država i organ odgovoran za stručnu kontrolu i država ili njena skraćenica;
- službeno dodjeljen serijski broj;
- biljna vrsta: latinski i narodni naziv;
- sorta: u slučaju (inbred linija, hibrida) koje su namijenjene isključivo kao komponente za sorte hibrida, uz navođenje riječi „**komponenta**“;
- kategorija;
- u slučaju hibridnih sorti, riječ „**hibrid**“;
- neto ili bruto masa;
- riječi „**sjeme nije konačno sertifikovano**“;

b) Boja etikete: siva;

c) Dokument koji prati sjemena koja nijesu konačno sertifikovana treba da sadrži:

- država i organ koji izdaje dokument;
- službeno dodjeljen serijski broj;
- biljna vrsta - latinski naziv i narodni naziv;
- sorta;
- kategorija;
- referentni broj partije sjemena korišćenog za sjetvu sjemenskog usjeva i naziv države ili država koje su sertifikovale sjeme;
- parcela ili referentni broj partije;
- površina sjemenskog usjeva na koju se odnosi dokument;
- količina požnjevenog sjemena i broj pakovanja;
- broj generacija nakon osnovnog sjemena, u slučaju sertifikovanog sjemena;
- potvrda da su ispunjeni uslovi za usjev od kojeg je sjeme proizvedeno;
- rezultati preliminarne analize sjemena.“

**Član 3**

Prilog 3 mijenja se i glasi:

## STRUČNA KONTROLA USJEVA SJEMENA

Stručna kontrola nad proizvodnjom sjemena vrši se:

A. radi utvrđivanja da li usjev ispunjava propisane zahtjeve vezane za:

- porijeklo, vrstu, sortu i kategoriju upotrijebljenog sjemena koja se utvrđuje na osnovu dokumentacije odnosno deklaracije o kvalitetu sjemena, a upotrijebljeno sjeme koje potiče iz uvoza porijeklo, vrsta, sorta i kategorija utvrđuju se na osnovu dokumentacije o priznavanju sjemenskog usjeva, izdate od ovlašćene ustanove zemlje u kojoj je sjeme proizvedeno;
- istinitost i čistoću vrste i sorte koja se utvrđuje pregledom usjeva u toku vegetacije kada su morfološke, fenološke i druge karakteristike vrste i sorte najviše izražene;
- kontrolu prostorne izolacije usjeva kojom se utvrđuje udaljenost sjemenskih usjeva od drugih usjeva iste ili drugih vrsta ili sorti biljaka sa kojima može doći do slobodnog ukrštanja;
- kontrolu plodoreda kod sjemenske proizvodnje kojom se utvrđuje da li je ispoštovan plodored za kategorije proizведенog sjemena;
- kontrolu prisustva korova u sjemenskom usjevu kojom se utvrđuje zakorovljenošć usjeva, a naročito prisustvo korova koji genetski (biološki), zdravstveno i mehanički utiču na kvalitet sjemena;
- kontrolu opšteg stanja i razvoja sjemenskog usjeva kojom se utvrđuje izgled i ujednačenost usjeva, njegov porast kao i druge karakteristične osobine biljaka te vrste i sorte;
- očekivani prinos nedorađenog sjemena koji se utvrđuje na osnovu ocjene količine prinosa sjemena sa površine na kojoj se proizvodi;
- obavezni pregled sjemenskih usjeva koji se vrši u periodu vegetacije kad se na biljkama najbolje mogu uočiti obilježja vrste i sorte, prisustvo korova, ujednačenost i izgled usjeva i kad se može utvrditi prostorna izolacija;

B. obaveznim pregledima sjemenskih usjeva, a najmanji broj pregleda u polju za:

1) *Avena sativa*, *Avena nuda*, *Avena strigoasa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Phalaris canariensis*, *xTriticosecale*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum spelta*, *Secale cereale* dvije kontrole pri čemu se:

- prvi pregled vrši u vrijeme klasanja ili cvjetanja, čime se utvrđuje čistoća vrste ili sorte/hibrida/inbred linije, prisustvo korova, ujednačenost usjeva kao i zdravstveno stanje.

- drugi pregled vrši kada su biljke u voštanoj zriobi, čime se utvrđuje procenat primjese drugih vrsta i sorti/hibrida/inbred linija, prisustvo korova, zdravstveno stanje i polijeganje usjeva.

2) *Sorghum* spp. i *Zea mays* tokom sezone cvjetanja:

1. za sorte i inbred linije: jedan pregled (pred berbu kada se može utvrditi sortna autentičnost);
2. za hibride: tri pregleda (prvi za vrijeme opršivanja, drugi u fazi metličenja i treći pred berbu kada se utvrđuje sortna autentičnost), a kada sjemenski usjev prati *Sorghum* spp. i *Zea mays* u predhodnoj ili tekućoj godini, obavlja se i najmanje jedna posebna kontrola u polju.

C. kontrolom sjemenskog usjeva u odnosu na:

1) polijeganje biljaka u usjevu koje treba da je manje od 20% prije početka mliječnog zrenja, a ako je usjev polegao samo u jednom dijelu parcele neće se setifikovati usjev samo sa tog dijela parcele;

2) neujednačenost usjeva koja treba da bude manja od 20% od ukupne površine, koja se ocjenjuje na osnovu: bujnosti usjeva, gustine, porast, plodnosti klasova, zrenje i druge karakteristične osobine biljaka te vrste ili sorte/hibrida/inbred linije.

3) prisustva korova u sjemenskom usjevu (zakorovljenošć), a naročito prisustvo korova koji genetski (biološki), zdravstveno i mehanički utiče na kvalitet sjemena. Za usjeve kod kojih intenzitet zakorovljenošći nije posebno naznačen, intenzitet se utvrđuje sljedećim ocjenama:

- a) 0 – nema korova
- b) 1 – slaba zakorovljenošć
- c) 2 – srednja zakorovljenošć i
- d) 3 – jaka zakorovljenošć

Ako se stručnom kontrolom utvrdi prisustvo drugih biljaka koje nijesu korov, a mogu ugroziti sjemenski usjev, utvrđuje se stepen ugroženosti usjeva koji se uzima u obzir prilikom priznavanja sjemenskog usjeva.

D. provjera autentičnosti i sortne čistoće, odnosno čistoće vrste usjeva koja se utvrđuje stručnom kontrolom na određenoj površini polja (kontrolna jedinica) kada su morfološke, fenološke i druge karakteristike najviše izražene. Prilikom autentičnosti i sortne čistoće usjeva u usjevu na rastojanju od 100 m (od ivice parcele) određuje se broj klasova stranih primjesa na  $100 \text{ m}^2$ , a ako je parcela manja od 1 ha broj klasova stranih primjesa izračunava se odnosom broja klasova primjesa prema broju klasova (gustina sklopa osnovne kulture na  $1 \text{ m}^2$ ), a ako je usjev neujednačen, prosječan uzorak se uzima na više mesta i za određivanje procenta primjesa uzima se srednja vrijednost nalaza. Veličina, broj i raspodjela djelova polja na kojima se vrši stručna kontrola, određuje se u skladu sa odgovarajućim metodama (OECD).“

#### Član 4

Prilog 8 mijenja se i glasi:

**,,PRILOG 8**

**MASA PARTIJE I UZORKA**

Vrste	Maksimalna masa partije (u tonama)	Minimalna masa uzorka uzetog iz partije (u gramima)	Masa uzorka za određivanje po broju određenom u kolonama 4 – 10 Tabele 4 Priloga 1 i Tačka 3 abele 5 Priloga 1 (u gramima)
<i>Avena sativa</i> <i>Avena nuda</i> <i>Avena strigosa</i> <i>Hordeum vulgare</i> <i>Triticum aestivum</i> <i>Triticum durum</i> <i>Triticum spelta</i> <i>Secale cereale</i> <i>xTriticosecale</i>	30	1000	500
<i>Phalaris canariensis</i>	10	400	200
<i>Oryza sativa</i>	30	500	500
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	30	900	900
<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf	10	250	250
Hibridi <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench × <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf	30	300	300
<i>Zea mays</i> , osnovno sjeme samoplodnih linija	40	250	250
<i>Zea mays</i> , osnovno sjeme osim sjemena samoplodnih linija; sertifikovano sjeme	40	1000	1000

Maksimalna masa partije ne smije prelaziti više od 5%.”

## **Stupanje na snagu**

### **Član 5**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

---

\* U ovaj pravilnik su prenešene: 69/60/EEZ: Direktiva Savjeta od 18. februara 1969. o izmjeni Direktive Savjeta od 14. juna 1966. o stavljanju na tržište sjemena žitarica; 71/162/EEZ: Direktiva Savjeta od 30. marta 1971. o izmjeni Direktive od 14. juna 1966. o stavljanju na tržište sjemena repe, sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica i sjemenskog krompira, Direktive od 30. juna 1969. o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja i Direktive od 29. septembra 1970. o stavljanju na tržište sjemena povrća; 72/274/EEZ: Direktiva Savjeta od 20. jula 1972. o izmjeni Direktive od 14. juna 1966. o prodaji sjemena repe, sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica i sjemenskog krompira, Direktive od 30. juna 1969. o prodaji sjemena uljarica i predivog bilja te Direktive od 29. septembra 1970. o prodaji sjemena povrća te o zajedničkom katalogu sorti poljoprivrednih vrsta; 72/418/EEZ: Direktiva Savjeta od 6. decembra 1972. o izmjeni Direktive od 14. juna 1966. o stavljanju na tržište sjemena repa, sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica i sjemenskog krompira, Direktiva od 30. juna 1969. o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja i Direktiva od 29. septembra 1970. o stavljanju na tržište sjemena povrća i o Zajedničkoj sortnoj listi poljoprivrednih biljnih vrsta; 73/438/EEZ: Direktiva Savjeta od 11. decembra 1973. o izmjeni Direktive od 14. juna 1966. o stavljanju na tržište sjemena repe, sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica i sjemenskog krompira; Direktive od 30. juna 1969. o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja, te direktiva od 29. septembra 1970. o stavljanju na tržište sjemena povrća te o zajedničkom katalogu sorti poljoprivrednih biljnih vrsta; 75/444/EEZ: Direktiva Savjeta od 26. juna 1975. o izmjenama direktiva br. 66/400/EEZ, br. 66/401/EEZ, br. 66/402/EEZ, br. 66/403/EEZ i br. 69/208/EEZ o stavljanju na tržište sjemena repe, sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica, sjemenskog krompira te sjemena uljarica i vlaknastih biljaka; I 78/55/EEZ: Direktiva Savjeta od 19. decembra 1977. o izmjeni direktiva 66/400/EEZ, 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 69/208/EEZ, 70/458/EEZ i 70/457/EEZ o stavljanju na tržište sjemena repe, sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica, reproduksijskog materijala biljaka vinove loze, sjemena uljarica i predivog bilja, sjemena povrća te o zajedničkom katalogu sorata poljoprivrednih biljnih vrsta; 78/387/EEZ: Prva direktiva Komisije od 18. aprila 1978. o izmjeni priloga Direktivi 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica; 78/692/EEZ: Direktiva Savjeta od 25. jula 1978. o izmjenama direktiva 66/400/EEZ, 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 66/403/EEZ, 68/193/EEZ, 69/208/EEZ i 70/458/EEZ o stavljanju na tržište sjemena repe, sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica, sjemenskog krompira, materijala za vegetativno razmnožavanje vinove loze, sjemena uljarica i vlaknastih biljaka te sjemena povrća; 78/1020/EEZ: Direktiva Savjeta od 5. decembra 1978. o izmjeni direktiva 66/401/EEZ, 66/402/EEZ i 69/208/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica i sjemena uljarica i predivog bilja; 79/641/EEZ: Direktiva Komisije od 27. juna 1979. o izmjeni direktiva 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 69/208/EEZ i 70/458/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica, sjemena uljarica i predivog bilja te sjemena povrća; 79/692/EEZ: Direktiva Savjeta od 24. jula 1979. o izmjeni direktiva 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 70/458/EEZ i 70/457/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica i sjemena povrća te o katalogu sorti poljoprivrednih biljnih vrsta; 81/126/EEZ: Direktiva Komisije od 16. februara 1981. o izmjeni priloga direktivama Savjeta 66/401/EEZ, 66/402/EEZ i 69/208/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica te sjemena uljarica i predivog bilja i direktiva 78/386/EEZ i 78/388/EEZ; 86/320/EEZ: Direktiva Komisije od 20. juna 1986. o izmjeni Direktive Savjeta 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica; 87/120/EEZ: Direktiva Komisije od 14. januara 1987. o izmjeni raznih direktiva Savjeta o stavljanju na tržište sjemena i reproduksijskog materijala; 88/332/EEZ: Direktiva Savjeta od 13. juna 1988. o izmjeni određenih direktiva o stavljanju na tržište sjemena i reproduksijskog materijala kako bi se utvrdila pravila za primjenu odredbi o sjemenu i reproduksijskom materijalu koji udovoljavaju blažim zahtjevima; 88/380/EEZ: Direktiva Savjeta od 13. juna 1988. o izmjeni direktiva 66/400/EEZ, 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 66/403/EEZ, 69/208/EEZ, 70/457/EEZ i 70/458/EEZ o stavljanju na tržište sjemena repa, sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica, sjemenskog krompira, sjemena uljarica i predivog

bilja, sjemena povrća i o Zajedničkoj sortnoj listi poljoprivrednih biljnih vrsta; 88/506/EEZ: Direktiva Komisije od 13. septembra 1988. o izmjeni Priloga II. Direktivi Savjeta 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica; 89/2/EEZ: Direktiva Komisije od 15. decembra 1988. o izmjeni Direktive Savjeta 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica; 90/623/EEZ: Direktiva Komisije od 7. novembra 1990. o izmjeni Priloga II. Direktivi Savjeta 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica; Direktiva Komisije 93/2/EEZ od 28. januara 1993. o izmjeni Priloga II. Direktivi Savjeta 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica; Direktiva Komisije 95/6/EZ od 20. marta 1995. o izmjeni priloga I. i II. Direktivi Savjeta 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica; Direktiva Savjeta 96/72/EZ od 18. novembra 1996. o izmjeni direktiva 66/400/EEZ, 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 66/403/EEZ, 69/208/EEZ i 70/458/EEZ o stavljanju na tržište sjemena repe, sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica, sjemenskog krompira, sjemena uljarica i predivog bilja i sjemena povrća; Direktiva Savjeta 98/95/EZ od 14. decembra 1998. o izmjeni direktiva 66/400/EEZ, 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 66/403/EEZ, 69/208/EEZ, 70/457/EEZ i 70/458/EEZ o stavljanju na tržište sjemena repe, sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica, sjemenskog krompira, sjemena uljarica i predivog bilja i sjemena povrća te o Zajedničkoj sortnoj listi poljoprivrednog bilja, u vezi s konsolidacijom unutarnjeg tržišta, genetski modificiranih biljnih vrsta i biljnih genetskih resursa; Direktiva Savjeta 98/96/EZ od 14. decembra 1998. o izmjeni, inter alia, u pogledu neslužbenih pregleda u polju, direktiva 66/400/EEZ, 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 66/403/EEZ, 69/208/EEZ, 70/457/EEZ i 70/458/EEZ o stavljanju na tržište sjemena repe, sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica, sjemenskog krompira, sjemena uljarica i predivog bilja, sjemena povrća i o zajedničkom katalogu sorata poljoprivrednih biljnih vrsta; Direktiva Komisije 1999/8/EZ od 18. februara 1999. o izmjeni Direktive Savjeta 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica; Direktiva Komisije 1999/54/EZ od 26. maja 1999. o izmjeni Direktive Savjeta 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica; Direktiva Savjeta 2001/64/EZ od 31. avgusta 2001. o izmjeni Direktive 66/401/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja i Direktive 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica; Direktiva Savjeta 2003/61/EZ od 18. juna 2003. o izmjeni direktiva 66/401/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica, 68/193/EEZ o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnožavanje vinove loze, 92/33/EEZ o stavljanju na tržište reproduksijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena, 92/34/EEZ o stavljanju na tržište voćnog reproduksijskog sadnog materijala, 98/56/EZ o stavljanju na tržište reproduksijskog materijala ukrasnog bilja, 2002/54/EZ o stavljanju na tržište sjemena repe, 2002/55/EZ o stavljanju na tržište sjemena povrća, 2002/56/EZ o stavljanju na tržište sjemenskog krompira i 2002/57/EZ o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja, s obzirom na uporedna ispitivanja i oglede Zajednice; Direktiva Savjeta 2004/117/EZ od 22. decembra 2004. o izmjeni Direktive 66/401/EEZ, Direktive 66/402/EEZ, Direktive 2002/54/EZ, Direktive 2002/55/EZ i Direktive 2002/57/EZ u pogledu ispitivanja koja se sprovode pod službenim nadzorom i jednakovrijednosti sjemena proizведенog u trećim zemljama; Direktiva Komisije 2006/55/EZ od 12. juna 2006. o izmjeni Priloga III. Direktivi Savjeta 66/402/EEZ u pogledu najveće dozvoljene mase serija sjemena; Implementaciona direktiva Komisije (EU) 2015/1955 od 29. oktobar 2015. o izmjeni priloga I. i II. Direktivi Savjeta 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica; Implementaciona direktiva Komisije (EU) 2016/317 od 3. marta 2016. o izmjeni direktiva Savjeta 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ u pogledu službenih oznaka na pakovanjima sjemena; Direktiva Komisije 2018/1027/EU od 19. jula 2018. godine. o izmjeni Direktive Savjeta 66/402/EEZ u pogledu izolacijskih udaljenosti za *Sorghum* spp.

Broj: 323-32/19-4

Podgorica, 10. juna 2019. godine

Ministar,  
mr **Milutin Simović**, s.r.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, broj 2/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 6. juna 2019. godine, donijela je

**R J E Š E N J E**  
**O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V.D. GENERALNE DIREKTORICE**  
**DIREKTORATA ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM U MINISTARSTVU**  
**FINANSIJA**

Biljani Peranović, v.d. generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija, prestaje vršenje navedene dužnosti, zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određena za v.d. generalne direktorice ovog direktorata.

Broj: 07-2180/3  
Podgorica, 6. juna 2019. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković**, s.r.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, broj 2/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 6. juna 2019. godine, donijela je

**R J E Š E N J E**  
**O ODREĐIVANJU V.D. GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA**  
**PORESKI I CARINSKI SISTEM U MINISTARSTVU FINANSIJA**

Za v.d. generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija, određuje se Biljana Peranović, dipl.ecc, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 07-2181/3  
Podgorica, 6. juna 2019. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, broj 2/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 6. juna 2019. godine, donijela je

**RJEŠENJE  
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V.D. GENERALNE DIREKTORICE  
DIREKTORATA ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ U MINISTARSTVU  
NAUKE**

Mr Branki Žižić, v.d. generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke, prestaje vršenje navedene dužnosti, zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određena za v.d. generalne direktorice ovog direktorata.

Broj: 07-2306/3  
Podgorica, 6. juna 2019. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković**, s.r.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, broj 2/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 6. juna 2019. godine, donijela je

**R J E Š E N J E**  
**O ODREĐIVANJU V.D. GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA**  
**INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ U MINISTARSTVU NAUKE**

Za v.d. generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke, određuje se mr Branka Žižić, magistarka obrazovne politike, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 07-2307/3

Podgorica, 6. juna 2019. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

Na osnovu člana 15 stav 2 Ugovora o osnivanju „Naučno-tehnološkog parka Crne Gore" Društva sa ograničenom odgovornošću, Vlada Crne Gore, na sjednici od 6. juna 2019. godine, donijela je

**RJEŠENJE  
O IMENOVANJU TRI ČLANA ODBORA DIREKTORA  
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  
„NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE"**

1. Za članove Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno-tehnološki park Crne Gore", predstavnike Vlade Crne Gore, imenuju se:
  - Saša Ivanović, projektni menadžer za istraživanja, Ministarstvo nauke,
  - mr Branka Žižić, v.d. generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke, i
  - Lidija Rmuš, sekretarka Odbora Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Crne Gore.
2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-2175/5

Podgorica, 6. juna 2019. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**